

bosansko-hercegovački magazin

Europa

juli 2013

Parlamentarci neće na posao ali hoće plate
Noam Čomski: Obesmišljena demokratija
Intervju: Jože Mecinger

ISSN 1830-3453



ADVOKATSKA KANCELARIJA

Aleksandra H. Bronsted, PC

Attorney at Law



Aleksandra H. Bronsted

Osobne ozljede zadobivene:

Na radu/Workers' compensation

U saobraćajnim nesrećama/automobile accidents

Pri padu/slip and fall

Korišćenjem neispravnih proizvoda/product liability

Medicinske greške/medical malpractice

6065 Lake Forrest Dr.
Suite 200
Atlanta, GA 30328



Porodično pravo/Divorce

Krivično pravo/Criminal Law

D.U.I

Phone: (770) 451-3818 • Fax: (770) 451-3922

Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!

U ovom broju:

4 Komentar

Generacija 92-93.

8 Bosna i Hercegovina

Parlamentarci neće na posao ali hoće plate

20 Intervju

Jože Mecinger:

Evropska unija je slična Jugoslaviji

26 Društvo:

Kako se Čazim naš'o u američkom zatvoru (drugi dio-kraj)

30 Reportaža

Kulinarske putešestvije (18):

Plemenitost i mudrost svadbarskog kupusa

32 Nauka

34 Automobili

36 Film

Rodbinske veze u svijetu filma

38 Sport

41 Muzika

42 Horoskop

44 Zabava

46 Oglasi



FOREIGN LANGUAGE SERVICES LLC

Vesna Galtere

OVLAŠTENI SUDSKI TUMAČ ZA BOSANSKI I HRVATSKI JEZIK

usluge prevodjenja na sudu, kod liječnika i dr.
ovjereni prijevodi dokumenata: vjenčani, rodni list i sl.

**Registered and Licensed Court Interpreter
for Bosnian and Croatian language**

Cell: 404-735-4383 Fax: 480-247-4567
vgaltere@gmail.com
vgaltere@foreignlanguageservices.net



NOVI TV PROGRAM NA VAŠEM JEZIKU

Europa Magazine je partner Hayat TV-a za područje Sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na najgledanijem satelitskom programu Hayat PLUS. Kontaktirajte nas putem telefona 678 743 5731 ili mailom na redakcija@europamagazine.info. Uvjerite se i sami da je reklamiranje na televiziji pristupačnije nego sto mislite!

tel.: + 387 33 580 900
fax: + 387 33 580 909
prodaja@hayat.ba
www.hayat.ba

HAYAT PLUS

Generacija 92-93.

U godinama u kojima, od objavljivanja moje prve knjige u Americi 1997. As Long As Sarajevo Exists (Sve dok Sarajevo postoji) – uz jednogodišnju pauzu za pisanje druge knjige, o ulozi medija u ratu i miru na Balkanu, i šestogodišnji angažman u međunarodnoj diplomatiji u Beču i na Barbadosu – radim kao urednik lanca regionalnih novina u Viržiniji ovi ljetnji mjeseci oduvijek su bili vrijeme profesionalnog podmlađivanja.

Tada, naime, desetine studenata – u znatnoj većini djevojaka – dolaze na ljetnju praksu novinarstva u redakciju: da izvještavaju, pišu o zanimljivim ličnostima, rade na timskim projektima s iskusnim reporterima, posmatraju proces nastajanja novina od razmišljanja o temi idućeg broja do njenog oblikovanja u riječi i slici, u kojem i sami učestvuju. Iako je ta ljetnja praksa neplaćena, ona je uvijek obostrano vrlo korisna.

Novine odišu novom dozom svježine sa tih 10-15 mladih ljudi entuzijastičnih da prihvate što izazovniju zadaću a oni za ta dva mjeseca sakupe čitav mali album objavljenih tekstova i uz akademske kredite na univerzitetima često zasluže i urednikovu preporuku za budući profesionalni angažman. Čak i u godinama krize tradicionalnog novinarstva imao sam zadovoljstvo da je desetak mojih bivših studenata i na osnovu tog ljetnog angažmana u mojim novinama dobilo prvi stalni posao u novinarstvu.

Ali, nakon svih pozitivnih iskustava s ljetnjim praktikantima u redakciji, ovogodišnje iskustvo je nekako drugačije od svih dosadašnjih. Iz njihovih prijava za ljetnju praksu i formulara koje popunjavaju vidim da u ovogodišnjoj generaciji praktikanata prevlađuju djevojke rođene 1992. ili 1993. godine.

To su godine u kojima me svaki datum njihovog rođenja podsjeća na dane opsade Sarajeva, na događaje u kojima se u mom Oslobođenju prakticalo novinarstvo u okolnostima pod kojima nikad u istoriji tog poziva nije izlazio nijedan list nigdje na svijetu i u kojima je u svakom danu opsade bilo događaja čiji ožiljci nikada neće zacijeliti. Razgledajući moj album odabranih slika iz tih godina, koji držim u redakciji,

dvadesetogodišnjaci me vraćaju na priču o tim godinama.

Pogled na zgradu predratnog Oslobođenja, dvije identične desetospratnice, možda i zato što slijede slike tih zgrada u plamenu i na kraju samo praznina u kojoj se iz ruševine uzdiže još samo stepenište koje više ne vodi nikuda, gotovo po pravilu izaziva asocijaciju: pa i vi ste imali „bliznakinje“ – kako su Njujorčani zvali dva identična tornja Svjetskog trgovinskog centra uništena u terorističkim napadima 11. septembra 2001. – i one su doživjele identičnu sudbinu.

Zatim je tu slika ratne redakcije u atomskom skloništu ispod ruševine Oslobođenja: tim urednika koji su dolazili na posao ponedjeljkom i ostajali do idućeg ponedjeljka kako bi se

umanjili rizici svakodnevnog dolaženja u zgradu pod stalnom snajperskom, mitraljeskom i čak artiljerijskom paljbom. Čak i kad je ta zgrada gorjela i rušila se iz tog je skloništa svakog ratnog jutra pune tri i po godine izlazio „list koji odbija da umre“ kako su o tome pisali svjetski mediji.

Još jedna slika – na kojoj pred ruševinom dočekujem tadašnjeg senatora, a danas potpredsjednika Sjedinjenih Država Džoa Bajdena (Joe Biden)

koji u ruci drži šljem i obučen je u „pancir“ jaknu – potiče na razgovor o tragično zakasnjelom međunarodnom, pa i američkom, reagovanju na ubijanje Bosne: to me podsjeća i koliko je monumentalno pogrešna bila procjena generala Kolina Pauela (Colin Powell) kako bi za uspješnu intervenciju u tom ratu bilo potrebno „stotine hiljada vojnika“ a kad je do nje najzad došlo pokazalo se da je dovoljno 20.000 američkih vojnika među ukupno 60.000 vojnika NATO-a i da je bilo riječ o operaciji najnižeg mogućeg rizika: okončana je bez ijedne žrtve.

Jedna slika ispunjava me posebnim ponosom: na njoj sam s dijelom ratne redakcije u kojoj na platou s ruševinom u pozadini pokazujemo jubilarni broj Oslobođenja na 50. godišnjicu postojanja lista – 30. avgusta 1993. – na dan kad su u znak solidarnosti sa sarajevskim dnevnikom 82 dnevna lista u svijetu na mnogim jezicima i pismima, objavili stranu ili priloge



na četiri strane sa zaglavljem Oslobođenja i izborom njegovih ratnih tekstova u 22.2 miliona primjeraka. Na taj način je iz Sarajeva u svijet otišla i za svjetsko novinarstvo inspirativna poruka kako tenkovi i teror ne mogu ušutkati slobodnu riječ.

To je iskustvo iz kojeg djeca u svijetu koji se zaklinje u slobodu štampe žele da uče. O tome su ispisane knjige, seminar-ski i diplomski radovi. Nasuprot tom svjetskom uvažavanju, domaći su skorojevići u bahatoj demonstraciji tranzicijske „obnove i izgradnje“ odavno uklonili ostatke ruševine koji su u svijetu postali prepoznatljiv simbol otpora terororu.

*Kemal Kurspahić
Radio Slobodna Evropa*



Now Hiring!
MedSide
healthcare
Bilingual **Bosnian/English** Speaking
Personal Support Aides for In-Home Care

Location: **Snellville, GA**

- Reliable transportation necessary
- Free training provided
- Excellent benefit package

Call: 404-749-7296 because being home is always better
for more information !



Dino Multi-Services
PREVODI, NOTARSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Pružamo usluge:

- Notara, Apostille (međunarodna nadovjera dokumenta)
- preвода i ovjere različitih vrsta dokumenata na engleskom ili na našem jeziku (punomoći, diplome, uvjerenja, ugovori, rodni i vjenčani listovi, nasljedničke izjave)
- popunjavanja aplikacija za zelene karte, državljanstva, pasoše, zaposlenja i sl.
- prevođenja (sudovi, imigracioni uredi, social security, dfcs, bolnice, banke, posao)

CENTAR ZA MALU PRIVREDU
NA JEDNOM MJESTU: ODLUKE - SAVJETI - RJEŠENJA

ADRESA: 919 OAK MOSS DR.
LAWRENCEVILLE, GA 30043
E-MAIL: DKRGO@BELLSOUTH.NET

tel.(678)429-4353

KRGO DINO

LERO TRAVEL
Phone 404-660-0910
Enver Šejtanić



1405 Wheatfield Drive
Lawrenceville, GA 30043
enver@lerotravel.com
Save money Book online
www.lerotravel.com

LION TAIL
REALTY, LLC



PRODAJETE ILI KUPUJETE KUĆU?
ZA MENE BITI REALTOR ZNAČI
MNOGO VIŠE OD PRODAJE KUĆE
MOJE USLUGE SU FOKUSIRANE NA
USPJEH U OSTVARENJU VAŠIH SNOVA

Direct:
(678) 735-8397
Suada@LionTailRealty.com
LionTailRealty.com

Suada Nisic Realtor®
HUD Expert, Buyer's Advocate, Listing Specialist



JEFTINE AVIONSKE KARTE LLC
Samo Ptice Lete Jeftinije



Jazmir Bešlija
owner

336 Springhaven Rd,
Lawrenceville, GA 30046

Tel 770.963.9684 ili 770.963.9685

Fax 888.404.8088
TravelBiH@Hotmail.com
www.TravelBiH.com

Nevidljivi čovjek

Ulicom se kretala masa demonstranata. Lopovi, lopovi, vikali su, a na transparentima je pisalo *Ne damo Ljutu, Fabrike radnicima, I bebe su ljudi, Sudije, lopovi...*

Tog se jutro probudio pun snage i poleta. Dok je vezivao kravatu zadovoljan svojom visinom u ogledalu, odlučio je na posao otići pješke. Napunio je džepove bombonama, naredio vozaču i obezbjeđenju da ga prate iz bezbjedne daljine i izašao na ulicu.

A onda se desilo nešto neobično. U staklu izloga s golim lutkama pred kojim je zastao nije bilo njegovog odraza. Odrazi drugih prolaznika promicali su desno i lijevo, ali na mjestu njegovog tvrdoglavo je stajao plastični lutak. Promijenio je mjesto, udaljio se, pomaknuo ustranu, sve bez rezultata. Potražio je bolji izlog, ali se čudna stvar ponovila. Odlučio je da tome ne pridaje značaj i krenuo glavnom ulicom prema svome ofisu.

Pažnju mu je privukla mlada žena s bebom u kolicima. Stao je, nasmiješio se, izvadio bombonu iz džepa (u omotu sa znakom njegove kancelarije i sa zastavom Evropske Unije) i spustio je u kolica. Ali su i kolica i žena bukvalno prošli kroz njega.

Osvrnuo se. Nikome to nije bilo čudno. Niko, zapravo, nije na to ni obratio pažnju.

Onda je spazio džeparoša na djelu. Neko nesretnici je izvlačio novčanik iz tašne. Povikao je, ali niko se nije osvrnuo. Lice džeparoša bilo mu je poznato odnekle. Onda se sjetio. S neke izborne liste, ali koje stranke, nije se mogao sjetiti. Ionaako su ta lica sva manje-više ista.

Nekoliko koraka dalje stajao je policajac i igrao se mobitelom. Prišao mu je i pozvao ga po imenu koje je stajalo na znački. Policajac je nastavio da kucka sms. Prstom ga je ubo u grudi, ali mu je ruka prošla kroz uniformu. Zavirio je u displej mobitela. Poruka se ticala kladjenja. Trebalo bi, pomisli, saznati ima li u ovoj državi više kladionica ili policajaca. Okrenu mu leđa i produži dalje. Usput pokradenoj ženi spusti par bombona u otkopčanu tašnu.

A onda kroz jedan prolaz u zadnjem dvorištu barokne zgrade, ugleda par starih ljudi kako prebiru po kanti za đubre. Imali su pristojnu odjeću i nisu bili prljavi.

- Sramota me, rekla je žena. Vidjeće nas komšije.

- Pa šta ako nas vide. Ne krademo.

- Nije sramota krasti, sramota je prositi, rekla je žena.

Nevidljivi čovjek zaviri u kesu koju je muškarac je punio trulim jabukama i spusti u nju dvije bombone.

Vrati se na glavnu ulicu. Po gužvi na tramvajskoj stanici zaključio da javni prevoz opet ne radi. Sjeti se za danas zakazanih demonstracija. Ko zakunja na izborima, probudi se na ulici, zapisa u svoj notes male misli visokih ljudi. Zatrebaće za neko saopštenje. Tako im i treba, kad glasaju kao da prevr-

ću po kontejneru sa đubretom. Iako, iskreno, ponuda i jeste kontejnerska. Izgleda šareno, ali isto smrdi. Nema veze koja je stranka, što je veće đubre, to mu je duži mandat. Ali šta da se radi, kad su takvi najbolji za biznis. Rasprodaju tuđe baštine da bi kupili glasove razbaštinjenih, na svojim trbusima popuštaju kaiševe, oko tuđih vratova ih stežu.

Gdje prestaje jedno a počinje drugo

Nevidljivi čovjek priđe dvojici muškaraca s pozlaćenim Titovim potpisima u reverima pohabanih sakoa. Čitali su naslove u izlogu trafike i svađali se. Jedan je psovao desnicu, drugi ljevicu, ili se nisu slagali u tome gdje prestaje jedno a počinje drugo. Kako se od komuniste postane lagumdžija, zapurio se jedan. Gdje je ta štamparija u kojoj se crvene knjižice prešampavaju u zelene novčanice? Kad su slobodnu teritoriju zamijenili poslovni prostori? Djedovi ti u zatvoru prevode Kapital, ti ga u kabinetu oplođavaš. Radnicima zavrćeš ruku a bankarima je ljubiš. Narod na ulici, a ti na utakmici...

Skandiranje demonstrata prekinu razgovor. Ulicom prema njima kretala se masa demonstranata. Lopovi, lopovi, vikali su, a na transparentima je pisalo *Ne damo Ljutu, Fabrike radnicima, I bebe su ljudi, Sudije, lopovi...*

Ovo zadnje, posumnja Nevidljivi čovjek, moglo bi se ticati i Ustavnog suda. Njegove su sudije, a ne parlamentarni zastupnici, proglasili zakon o matičnom broju nevažećim. Pokazali su više brige za mrtvorodenu državu nego za novorođenu djecu. Ali šta drugo očekivati od pravnog sistema u kojem stranke šiju sudačke toge?

Prikuči se demonstrantima i podijeli im ostatak bombona. A onda u skandiranju začu i svoje ime. Masa je tražila da se umiješa, da ne sjedi u svojoj visokoj fotelji kao vrhovni ciničnik, kao kum na svadbi mafijaša koji dječurliji baca bombone umjesto novca, kao spasilac koji davljeniku umjesto ruke daje lekcije iz plivanja. Bilo mu je žao te ljudske stoke koja bi da pase izvan stranačkih torova, usred stočarske Evrope potrebite za čistom vunom i oštambiljanim mesom. Ali ne zato što su poniženi, prevareni, pokradeni, uronjeni u mržnju kao u formalin, nego zato što još uvijek, i nakon dvadeset godina, vjeruju da moć sjedi u istoj stolici s pravdom. I tada, u masi, stisnut toplim tijelima, doživi halucinaciju!

Trgovci i krivokletnici raspinju Isusa, a on pere ruke i gura mu bombone u rane...

To ga uplaši, požuri naprijed, i izbi sam prvi pred ulaz u Parlament. U staklu vrata, čas prije nego će se otvoriti, ugleda svoj odraz. S olakšanjem shvati da nije više nevidljiv. Dostojanstveno ušeta u hol, kao Alisa kroz ogledalo, u graju zabrinutih glasova...

Da ih umiri i da se pohvali, izvru džepove, raširi prazne dlanove, i ne bez ponosa objasni:

- Primjenjivao sam bombonske ovlasti.

Autor: Nenad Veličković

Michael E. Carroll & Associates, LLC Attorneys At Law

**Michael E. Carroll, Esq.
&
Christopher S. Walker, Esq.**



Michael Carroll

Christopher Walker

Radimo u oblastima:

Osobne povrede zadobivene:

- * Na radu
Worker's compensation**
- * U saobraćajnim nesrećama
Car accident**
- * Krivično pravo
Criminal Law**
- * Bankroti**
- * DUI**

Call:

**Satellite Court
2250 Satellite Boulevard, N.W.
Suite 205
Duluth, GA 30097**

678-473-9472

Advokati s dugogodišnjim iskustvom u radu s osiguravajućim društvima, sada mogu svojim iskustvom pomoći u rješavanju Vašeg slučaja.

- PREVODILAC NA RASPOLAGANJU -

Parlamentarci neće na posao ali hoće plate

Pod izgovorom da su tobože životno ugroženi i da sigurnosna situacija u Sarajevu nije na nivou, parlamentarci iz RS-a, ali i oni iz HDZ-a, u državnom parlamentu i Vijeću ministara, danima ponavljaju kako neće dolaziti na svoja radna mjesta. Iako su im i iz službi sigurnosti poručili da nikakvog razloga za brigu nemaju, većina parlamentaraca i ministara skoro mjesec nije bila na svom random mjestu. Bez obzira na sve, oni će dobiti svoje plate od više hiljada maraka jer im to zakon omogućava.

Sankcije za zastupnike i ministre koji nisu skoro mjesec dana dolazili u Sarajevo na sjednice praktično ne postoje. Oni će, dakle, na kraju ovog mjeseca, primiti svoje plate od nekoliko hiljada konvertibilnih maraka.

Podsjećanja radi, ugroženi majkama i djecom pred državnim parlamentom, mladim ljudima koji su od njih tražili samo da rade svoj posao, zastupnici iz RS, ali i oni iz HDZ-a BiH, tvrdili su danima da se u Sarajevu ne osjećaju sigurno.

U moru priča proisteklih iz mirnih protesta, neke su jako dobro poslužile za zbrajanje političkih poena, poput one o talačkoj krizi u kojoj su srpski zastupnici bili najugroženiji, do tvrdnji predsjedavajućeg Vijeća ministara da se desio pokušaj njegovog ubistva.

Sve to, pa i činjenica da će i za takve izjave biti dobro plaćeni, govori samo za sebe.

Možda je najbolja reakcija na sve to izjava muzičara Brane Jakubovića:

“Mi ne rušimo ništa. Mi samo tražimo na najkonstruktivniji način da ljudi koje plaćamo, zapošljavamo i koje smo izabrali dođu i da rade svoj posao. Ja ne znam nijednog privatnika koji moli svoje radnike da dođu sutradan na posao”, kaže Jakubović.

Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa podsjeća kako



ova organizacija već godinama upozorava na neučinkovitost državne vlasti, i objašnjava:

„Trenutno nema nikakvih zakonskih niti poslovnih mogućnosti da se sankcioniraju oni zastupnici i delegati koji ne dolaze na posao u PSBiH. Sukladno Zakonu o radu, svi uposleni bi trebali raditi osam sati dnevno ili 40 sati tjedno. Međutim, zanimljivo je kada su u pitanju zastupnici i delegati da njihov rad nije samo unutar zgrade PSBiH, već, a oni to često ističu, imaju obveze i unutar svoje izborne baze, međunarodne aktivnosti itd.“



Upravo se na ove mogućnosti oslanjaju oni koji su javno govorili kako u Sarajevo na posao doći neće. Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Ognjen Tadić, inače član SDS-a, jedini se javio na službeni telefon i odgovorio na pitanje hoće li uzeti platu na kraju ovog mjeseca:

„Šta znači nisu radili? Da li ja sada radim? Poslanici i delegati rade, i to vrlo aktivno. Nije tačno da oni ne rade svoj posao. Poslanici i delegati nisu službenici kojima je radno mjesto vezano za sjedište PS. Oni poslanici koji imaju podršku birača iz RS rade ono što od njih očekuju građani RS.“

Da li znate da je pred Parlamentom BiH ovih dana, odnosno tu noć koja je po vama sporna, bilo ljudi iz Banje Luke? Jesu li oni iz RS? Da li znate da je bilo ljudi iz Istočnog Sarajeva? Jesu li oni također vaši građani?

Tadić: Ne znam. Je li Vi raspravljate sa mnom ili postavljate pitanje?

Postavljam vam pitanje – da li su oni vaši građani?

Tadić: Ne znam da li su oni bili tamo.

A prvi čovjek Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda, koji nakon što je pobjegao kroz stražnji izlaz zgrade institucija BiH, tamo se više nije vraćao. Na pitanje hoće li biti plata za one koji ne rade ovako odgovara:

„Ja ne znam, možda se kriva slika stvara. Ja barem znam za članove Vijeća ministara da su oni radili u svojim kabinetima.“

„Oni će sasvim sigurno dobiti platu. Čak neko treba da im bude zahvalan, koliko vidim, da treba da su svi zahvalni što će oni doći na kraju na svoje radno mjesto. To je apsurd svih apsursa. Vidim da je gospođica Pandurević podnijela sudu za naknade za navodni pretrpljeni strah, dakle još će tražiti sigurno neke apanaže na to, tako da ja očekujem da ne samo da će dobiti svojih šet, sedam hiljada nego da će dobiti i još neke odštete za pretrpljeni strah“, komentariše novinar Dragan Bursać.

Podsjetimo, parlamentarci u BiH imaju najveća primanja u regiji. Neki od njih mjesečno inkasiraju i sedam hiljada maraka. Nije riječ samo o osnovnoj plati, već i o primanjima za rad u komisijama, novcu za odvojeni život, za prevoz i još mnogo toga.

Očito ni sve ove pogodnosti nisu nikada bile dovoljne da se ozbiljno late svog posla.

No, niko od ugroženih parlamentaraca nije do sada odbio ni luksuzni auto ili novac za odvojeni život u gradu u kom se ne osjećaju dobro.

„Oni su do sada navikli da u sistemu kakav je bosanskohercegovački, za to ne snose nikakvu odgovornost niti posljedice. Čak naprotiv, u jednom dobrom dijelu onog tvrdog, nacionalnog biračkog dijela to im diže cijenu. Oni mogu da se ponašaju na takav način bez obzira na svu nemoralnost i jedan bahat odnos i prema građanima, ali i prema odgovornostima i obavezama koje se nalaze u domenu njihovog rada“, zaključuje analitičarka iz Banje Luke Tanja Topić.

Noam Čomski: Obesmišljena demokratija

Vlade nastavljaju da smanjuju troškove i podižu poreze, bez obzira šta narod o tome misli. Prate se direktive Evropske komisije, a izbori su skoro besmisleni, rekao je čuveni filozof Noam Čomski u svom predavanju u Bonu.

Najčuveniji sovjetski antiglobalista Noam Čomski specijalni je gost Global media foruma koji Dojče vele organizuje u Bonu. U predavanju koje je održao, ovaj američki filozof i mislilac govorio je o „realno postojećoj kapitalističkoj demokratiji“ u kojoj živimo i svim njenim manama. Prenosimo neke izvode iz predavanja.

EKONOMSKI DIKTAT: Najveće unutrašnje pitanje koje zanima američku javnost svakako su radna mjesta. Sa druge strane, prebogate i moćne finansijske institucije zanima samo deficit. A šta radi politika? Ona nalaže štednju – odlučuje da ne otvara radna mjesta, nego da sanira deficit.

U Evropi je još mnogo gore. Čak je i “Wall Street Journal” podvukao odsustvo demokratije u Evropi. Francuzi, Španci, Irci, Holanđani, Portugalci, Grci, Slovenci, Slovaci i Kiprani su od početka krize prije tri godine ubjedljivo glasali protiv modela koje nudi evrozona. U pomenutim zemljama, vlasti su trpjele izborne poraze, ljevičari su smjenjivali desničare, i obratno – ali ekonomska politika ostala je ista. Vlade nastavljaju da smanjuju troškove i podižu poreze, bez obzira šta narod o tome misli. Nacionalne vlasti prate makroekonomske direktive koje postavlja Evropska komisija, a izbori su skoro besmisleni. To sve liči na zemlje trećeg svijeta kojima upravljaju međunarodne finansijske institucije. Evropa je odabrala taj put, a nije morala.

„**NACIONALNA BEZBJEDNOST**“: Hladni rat je prijetnja koja postoji 70 godina, a danas je u nekim aspektima još i veća. U postojećoj kapitalističkoj demokratiji prava i potrebe ljudi su sporedna briga. Vlade govore o nacionalnoj bezbjednosti, ali to je uglavnom mit. One zapravo žele da povećaju moć i profitiraju, a bezbjednost nije glavna briga. (...)

Zastrašujući primjer je invazija na Irak. Američke i britanske tajne službe informisale su vlast da bi misija u Iraku vjerovatno ojačala međunarodni terorizam. Ali to nikoga nije interesovalo. I zaista, broj terorističkih akata se usedomostručio godinu dana nakon invazije.

Ovih dana američka vlada opravdava masovnu špijunazu koju izvode tajne službe uz tvrdnju da se tako obračunavaju sa terorizmom. Da postoji zaista slobodna štampa, ona bi ismijala opravdanja američkih zvaničnika jer je dokazano da njihova politika zapravo podstiče terorizam. Ali toga nema, što nas upozorava koliko smo udaljeni i od ideala slobode štampe.

DEZINFORMACIJE: Uloga PR službi danas je potkopavanje demokratije. Samo informisani birači donose dobre odluke. Pogledajte izborne kampanje – cilj PR mašinerije je da



stvari dezinformisane birače koji donose iracionalne odluke. PR industrija stigla je do politike prostom transformacijom iz svoje primarne funkcije – komercijalnog marketinga, a komercijalno oglašavanje je stvoreno da bi podrivalo tržište. Svako ko je učio ekonomiju zna da je slobodno tržište zasnovano na informisanim potrošačima koji donose racionalne odluke. Kada uključite televizor, vidite da su reklame stvorene da dezinformišu potrošače i navedu ih na iracionalne kupovine.

PROMJENA KLIME: SAD i Kanada sa entuzijazmom pokušavaju da što prije i što potpunije iskoriste svaku kap fosilnih goriva, uključujući tu i ona opasna. U ovom ekstravaganтном samouništenju nimalo se ne oklijeva. Svaki članak u dnevnim novinama može poslužiti kao ilustracija za ovo ludilo. Ludilo je upravo pogodna riječ, jer predstavlja suprotnost racionalnosti. Istovremeno odvijaju se masovne korporacijske kampanje koje treba da opravdaju ludilo. Uprkos tome, američka javnost i dalje vjeruje nauci i veoma je blizu globalnog nivoa brige za životnu sredinu. Mnogi ljudi upozoravaju na katastrofu i pozivaju na razne akcije.

Ali tu se pokazuje razlika između mišljenja ljudi i stavova politike i partija. Srećom, korporativni sektor poput konjice stiže da se obračuna sa problemom. Postoji korporacijska tvorevina zvana Američki zakonodavni savjet koja piše zakone za potrebe federalnih država – nema potrebe da Vam preciziram kakve zakone pišu (na zvaničnoj prezentaciji Savjeta piše da se zalažu za konzervativne zakone koji brane slobodno tržište – napomena N.R.). Iza njih je mnogo novca.

Upravo rade na novom programu kako bi doskočili racionalnosti koju pokazuje javnost. Taj program će se sprovoditi od obdaništa do 12. razreda škole, a ideja je navodno unaprjeđenje kritičkog razmišljanja djece kroz balansirano učenje – ko ne bi podržao takvu ideju! Ali balansirano učenje za njih podrazumjeva da, kada dijete u školi uči o promjenama i ugrožavanju klime, nastavnici takođe moraju predavati i teorije koje poriču promjene klime.

Priredio: Nemanja Rujević

The **Klob**
Law Firm, LLC



7764-A HAMPTON PLACE
LOGANVILLE, GA 30052

**Nalazimo se u Hampton Place Plazi
(Preko puta McDonald's u Loganvillu)**

Invalidska penzija Povrede na radnom mjestu Auto udesi Vojna penzija

Da li ste primili odbijenicu iz državne ustanove za invalidsku penziju?
Da li ste imali povredu na random mjestu?
Da li ste imali auto udes ili Vam treba pomoć advokata u vezi Vaše vojne penzije?

Dopustite da Vam advokat Tim Klob (komandant američke Armije) i njegova advokatska kancelarija pomognu i posvete Vašem slučaju pažnju koju zaslužujete!

Pozovite nas danas na **678-269-6526**
ili posjetite našu web stranicu **www.kloblawfirm.com**

Pozovite i zakažite Vašu besplatnu konsultaciju!



Zastupamo našu zajednicu iskreno i sa pažnjom kroz mnogo godina iskustva.

*** SECURITY**
*** JANITORIAL SERVICES**

NOW LEASING

Atkinson Arbors

Office Suites

*** GATED COMPLEX**
*** LOBBY & BREAK ROOM**

Starting at **\$250.00**

Up to **4,000 sq.ft.** available

Call 770-317-7124

1530 Atkinson Road, Lawrenceville, GA 30043



Potpisivanjem tri bilateralna sporazuma BiH i Hrvatska u velikoj mjeri omogućile su nesmetano funkcionisanje granice, prelazak ljudi i robe, od 1. jula kada granica između dva susjeda postaje i granica EU i BiH.

Dogovor BiH i Hrvatske o granicama

BiH i Hrvatska potpisale se u Briselu tri bilateralna dokumenta - sporazum o pograničnom prometu, ugovor o graničnom prelazu kao i zajedničku izjavu povodom slobodnog tranzita preko teritorije Republike Hrvatske iz Luke Ploče preko teritorije BiH u Neum. Od 1. jula kada Hrvatska uđe u EU, a EU postane direktan susjed BiH, zajedničko evropsko tržište sa više od 500 miliona stanovnika biće „pred vratima“ BiH, što prema riječima komesara za proširenje, Štefana Filea, predstavlja veliku mogućnost za građane i ekonomiju BiH:

„Potpisani dogovori pomoći će da se u velikoj mjeri olakša svakodnevno funkcionisanje granice između Hrvatske i BiH, odnosno EU i BiH. Ovi dogovori obezbjeđiću političku i pravnu sigurnost neophodnu za nesmetanu kontrolu granice i prelazak ljudi i robe“, ocijenio je Filea prilikom svečanog potpisivanja dokumenata u sjedištu Evropske komisije u Briselu.

Što je bilo prirodno - ostaće prirodno

U Briselu je ocjenjeno da je dogovor o graničnim prelazima konkretno i u skladu sa evropskim zahtjevima granične kontrole ljudi i robe odredio mjesta prelaza na najdužoj granici na Zapadnom Balkanu. Time bi trebala biti olakšana razmjena robe između BiH i EU. Dogovor o lokalnom pograničnom prometu obezbjeđiću građanima koji žive u području do pet kilometara od granice da uz lakšu proceduru prelope granicu, uz mogućnost dogovora da se to područje, po potrebi, i proširi:


„Ovim je jednostavno omogućen život ljudima i narodima BiH“, izjavio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Vjekoslav Bevanda. On je u ime BiH potpisao dva sporazuma. „Ovo je nešto što je godinama bilo prirodno i pokazalo se da će ostati prirodno, kao i da sve ovo nosi samo boljitak.“

Tranzit Neum - Ploče kao zajednički interes

Poseban značaj i BiH i Hrvatska i EU dale su dogovoru o tranzitu kroz neumski koridor. On će omogućiti da roba iz Hrvatske bez carinskih procedura i zaustavljanja prolazi kroz Neum. S druge strane je EU omogućila BiH specijalni tranzitni režim za izvoz u treće zemlje. EU je ovom prilikom još jednom pozvala BiH da što prije uskladi propise o bezbjednosti hrane sa evropskim standardima, kako joj poseban režim više ne bi bio potreban.



Ako se pokaže kao neophodno zbog povećanja prometa, otvoriće se i novi granični prelazi za izvoz robe. I BiH i Hrvatska naglasile su prilikom potpisivanja bilateralnih sporazuma, da je ono što je prije gotovo dvije godine započeto u vidu pregovora, sada završeno kao zajednički rad u cilju gotovo identičnih interesa.



Postignut je i dogovor o prolazu robe kroz neumski koridor

U Evropskoj komisiji još jednom se moglo čuti i to da je zajednički interes svih zemalja regiona ulazak u familiju evropskih zemalja: „Mi ulazimo u EU, ali ne idemo odavde“, izjavila je potpredsjednica hrvatske Vlade i ministarka spoljnih poslova, Vesna Pusić, koja je u ime Republike Hrvatske potpisala bilateralne dokumente sa BiH: „Ostajemo tu gdje smo i bili geografski. Region je jedan od naših prioriteta u pogledu bezbjednosti i napretka. Spremnii smo da radimo na tome, ubjedeni da je evropski put pravi put za sve zemlje“, zaključila je Pusić.

Pet godina Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU

EU je još jednom uputila poziv za buđenje političkih snaga u BiH. Brisel poziva bosanskohercegovačke lidere da budu odgovorni prema svojim građanima i da više i brže rade na evropskoj budućnosti svoje zemlje.

BiH je prvi ugovorni odnos sa EU, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), potpisala 16. juna 2008. godine u Luksemburgu. Iako su potpisivanju prethodili i pregovori koji su počeli još 2005 godine, do ovog trenutka, SSP između BiH i EU još nije stupio na snagu.

„Ugovor o Stabilizaciji i pristupanju važan je instrument za EU i njene partnere koji žele da pristupe Uniji. Prije podnošenja zahtjeva za članstvo jedna zemlja mora da ima ne samo potpisan i ratifikovan SSP već i da on bude u punoj primjeni. U slučaju BiH ovaj sporazum je prošao sve stepenice ali nije, niti će, stupiti na snagu bez primjene presude u slučaju 'Sejdić Finci', poruka je Evropske komisije, koju prenosi Peter Stano, portparol komesara za proširenje.

Povodom petogodišnjice potpisivanja dokumenta koji predstavlja jedan od, do sada, najvažnijih koraka na putu evrointegracija BiH u Briselu podsjećaju da se ovim sporazumom obezbjeđuje formalni mehanizam koji omogućava EU da radi sa BiH na njenom približavanju i ispunjavanju evropskih standarda: „Pet godina je dugačak period i bilo bi pogrešno i ne fer da kažemo da se ništa pozitivno nije dogodilo za to vrijeme“, ocjenjuje Eduard Kukan, šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama Jugoistočne Evrope: „Bilo je napora da se ojača demokratija u zemlji, da se završi tranzicija ka tržišnoj ekonomiji, kao i pozitivnih koraka u regionalnoj saradnji. Ali to jednostavno nije dovoljno i sve je rađeno vrlo sporo“.

I Kukan ponavlja da je u ovom trenutku „pitanje svih pitanja“ za dalji napredak BiH na putu evrointegracija progres u oblasti zaštite ljudskih prava u BiH, odnosno primjena presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić Finci: „Za zemlje članice je neshvatljivo kako to da se ovo pitanje još nije riješilo, ali i činjenica da nema ni nade da će brzo riješiti“,

kaže Kukan.

Pak: „Dođu u Brisel, potpišu nešto i ništa ne urade“

U Briselu ponavljaju da je „zastoj“ i „kašnjenje“ BiH na putu evrointegracija vidan i konstantan. Dodaje se i da je evropsko zalaganje na pomoći BiH uvijek prisutno i da se ono nikada nije ni dovelo u pitanje. Međutim, izvjestilac za BiH u EP, Doris Pak, ocjenjuje da je „nemoguće pomoći nekom ko ne želi da mu se pomogne“. Pakova, koja kaže da je prema BiH „strožija od drugih jer želi da joj pomogne“ ponavlja da je osnovni problem nedostatak volje i saradnje među političkim liderima u BiH, a sve na štetu građana i zemlje.

„Ne vidim da će biti nekih promjena i u buduću. Ja sam preporučila evropskim institucijama da ih natjeramo da rade. Tražila sam od Savjeta Evrope da razmisle o suspenziji članstva BiH zbog nemogućnosti da se od 2009. godine dogovore

oko implementacije presude u slučaju 'Sejdić i Finci'. Pozvala sam i Evropsku komisiju da razmisli o suspenziji Prelaznog sporazuma, koji je na snazi ali i suspenziji pretpristupne pomoći. Mi nemamo druge instrumente da ih natjeramo da shvate i rade ono što moraju. Oni dođu u Brisel, potpišu nešto, odu kući i ništa“, kaže Doris Pak.

Građani BiH zaslužuju evropsku budućnost

Doris Pak ocjenjuje da su danas, pet godina od potpisivanja SSP-a, odnosi između BiH i EU u lošem stanju i da je sve jači utisak da političari u BiH zapravo ne žele da rade na približavanju svoje zemlje EU kao i da se „ne brinu toliko za svoj narod koliko za svoje džepove“. „I međuetnička podijeljenost je sve veća u zemlji, a to nije ono što BiH i EU treba“, kaže Pak.

„Pet godina od potpisivanja SSP-a mora da posluži kao još jedan poziv za buđenje političkim snagama u zemlji da budu odgovorni prema svojim građanima koji zaslužuju evropsku budućnost“, poručuje Eduard Kukan. EU je tu da pomogne, ali posao moraju da završe politički akteri u zemlji, još jednom je ponovljeno u Briselu

„Pet godina od potpisivanja SSP-a mora da posluži kao još jedan poziv za buđenje političkim snagama u zemlji da budu odgovorni prema svojim građanima koji zaslužuju evropsku budućnost“, poručuje Eduard Kukan. EU je tu da pomogne, ali posao moraju da završe politički akteri u zemlji, još jednom je ponovljeno u Briselu






FASTV

NOVO HAYAT PAKET OD SAD NA FASTV!



Mjesечно
Uključujući takse!

+ 100 TV Kanala samo
+ FREE HD BOX



ZOVITE FASTV I GLEDAJTE 100+ TV KANALA iz Balkana za samo \$20

1-866-639-8911

Address: 2320 Arthur Ave Bronx, NY 10458

Telephone: 1-866-639-8911

Website: www.FASTV.com

Razgovor s povodom
 Profesor međunarodnog prava Hasan Balić:

Tvrđnje haškog sudije poraz prava i pravde

Profesor međunarodnog prava Hasan Balić, nekadašnji sudija Vrhovnog suda RBiH, te zajedno sa doc. dr. Ismetom Alijom autor knjige Međunarodni sud pravde BiH protiv Srbije i Crne Gore, ocjenjuje kako je izjava danskog sudije u Haškom tribunalu da su njegove kolege donijele oslobađajuće presude pod političkim pritiscima poraz za pravdu, te cijeni kako BiH ne bi trebala odustati od tužbi protiv Srbije i Hrvatske za agresiju i genocid kako bi žrtve barem odštetom dobile satisfakciju za pretrpljenu bol.

Profesore Baliću, mnogi posljednje presude Haškog tribunala tumače kao podlijezanje političkim pritiscima. Čak je i danski sudija u Haškom tribunalu Frederik Harhoff izjavio da su pojedine njegove kolege bile izložene političkim pritiscima za oslobađanje optuženih za ratne zločine navodeći oslobađajuće presude u slučaju hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, kao i generala Momčila Perišića, šefa nekadašnje Službe državne bezbjednosti Srbije Jovice Stanišića, i njegovog pomoćnika Franka Simatovića. Kako vi objašnjavate izricanje drastično različitih drugostepenih u odnosu na prvostepene presude?

Balić: Nije to uobičajeno, ali je zabilježeno i u historiji pravosuđa i pravnoj literaturi. U najmanju ruku to nije prijatno za pravdu. Drugo je kad otvori žalbeno vijeće pretres, pa izvede dokaz – onda može da donese drugačiju presudu. Ili ako utvrdi da je prvostepeni sud potpuno i pravilno utvrdio sve činjenice, ali da je na njih pogrešno primjenio materijalno pravo. Takav propust se ne može dogoditi u pravilu na nivou suda i sudija kakvi su ovi u Haškom tribunalu. Prema tome, ako jedan sudija takvog renomea kaže da su njegove kolege pod pritiskom sudile, onda je to propast i prava i pravde i morala.

Može li to utjecati onda na kredibilitet Haškog tribunala u konačnici cjelokupno?

Balić: Može. Ove oslobađajuće presude licima koje ste naveli sa razlogom su izazvale zabrinutost, zabrinutost moralnog dijela čovječanstva. Kome će se onda žrtva obraćati ako neće sudu? I ko će joj dati i obrazloženje i satisfakciju ako neće sud?

Ako u tom kontekstu posmatramo i presudu u predmetu BiH protiv Srbije, da li je tužba BiH iz današnje perspektive nepovratno izgubljen proces?

Balić: U članu 61 Statuta Međunarodnog suda pravde izričito je navedeno da strane u postupku, a to su u našem slučaju BiH i Srbija i Crna Gora, ukoliko nisu zadovoljne presudom, imaju pravo da u subjektivnom roku, šest mjeseci od dana saznanja za novu činjenicu, ili 10 godina objektivni rok od dana objavljivanja presude mogu podnijeti zahtjev za reviziju. Oz-

biljno je sad pitanje hoće li ona iskoristiti šansu i podnijeti zahtjev za reviziju.

Ali, profesore, gledajući iz pravnog ugla, možete li reći da se BiH za ovaj prvi predmet dovoljno pripremila?

Balić: Sticaj nesretnih okolnosti je išao protiv BiH. Znae, ako ste vi strana u postupku u jednom seoskom predmetu gdje se raspravlja o među, pa na jedno ročište dovedete jednog advokata, na drugo drugog, na treće trećeg, onda će sud reći da ste vi neozbiljna strana. Mi nismo neuka strana,



Zgrada haškog suda

ali smo bili neiskusna strana. I što je najgore, sticaj nesretnih okolnosti je bio usmjeren protiv nas. Mi smo počeli tužbu i raspravu sa jednim timom, a onda je taj tim promijenjen, napustio nas je, i onda smo mi skrpili drugi tim. Da nesreća bude veća, naš ministar vanjskih poslova bude zatvoren. Dakle, može li se veća blamaža desiti jednoj državi od one koja se desila Bosni i Hercegovini?

U slučaju da drugostepena presuda Jadranku Prliću i ostalima u tom procesu bude potvrđena, hoće li žrtve imati pravo tužiti susjede i tražiti eventualnu nadoknadu štete?

Balić: Postavlja se pitanje zašto BiH nije tužila Hrvatsku za agresiju i genocid. Tu odlučuje država, odlučuje politika – jer i ova tužba nije se mogla pokrenuti bez države. I zahtjev za reviziju ne može se pokrenuti bez države. Međutim, mi smo u prednosti. Mi imamo već punomoć, imamo punomoćnika i sad treba samo da nastavimo da do kraja dovedemo spor. A neovisno od presude Prliću i njegovoj grupi, hoće li ona biti pravosnažna ili neće, postoji dovoljno činjenica iz kojih bi sud mogao protumačiti da je Hrvatska izvršila agresiju i genocid nad Bošnjacima u ratu 1992.-1995. godine. Jer krivnja je bitna, a onda dolazi građanska i druga odgovornost. I ne može se amnestirati Hrvatska od prava da nadoknadi štetu žrtvama.

Mirna Sadiković

NOW HIRING!

Over The Road Owners Operators & Company Drivers

BEST WAY SERVICES, LLC

RECEIVE A \$500 BONUS
AFTER 6 MONTHS OF EMPLOYMENT

1985 NW 94th St. Suite G, Clive, IA 50325

5419 Gravois Ave, St. Louis, MO 63116

- *Offering good rates
- *Satisfactory safety rating
- *Working with all major brokers
- *Dedicated lane position available
- *Team driving position available
- *Fuel card
- *Paid per mile or percentage
- *24 hour emergency dispatch service available for drivers
- *Help with IFTA filing



Also hiring experienced dispatcher for the St. Louis office.

For more information please contact Besim or Amela at:
515.554.1711 or 515.276.0646

Senad i Sevlata Čamdžić

Eurotel Agencija

PONOVO NAJBOLJI

Dosta Vam je lažnih obećanja o niskim cijenama i kvalitetnom servisu-provjerite naš servis

13 godina rada sa samo jednim ciljem-zadovoljan korisnik

POVOLJNE CIJENE! **KVALITETAN SERVIS!**

Ako želite da zovete sa Vaših mobilnih telefona po istim cijenama kao i sa kućnog telefona, pozovite nas i taj servis će Vam biti aktiviran isti dan

717-245-8552

NAJPOVOLJNIJE CIJENE!

Bosna	samo 6.9 c/m !
Srbija	7.9 c/m
Hrvatska	samo 1 c/m !
Crna Gora	9.9 c/m
Makedonija	7.9 c/m
Zapadna Evropa	2.9 c/m

Zovi!
Koristi!
Uštedi!



Imamo nove medije i stari način razmišljanja

U Sarajevu su održani veliki protesti koji su bili pokrenuti posredstvom društvenih mreža. Istovremeno, u Banjaluci je održan jedan naučni skup, čija je tema bila uloga Interneta u političkoj mobilnosti društva.

Upravo s tim povodom smo razgovarali sa Đorđem Vukovićem, profesorom na banjalučkom Fakultetu političkih nauka.

U Sarajevu smo svjedočili jednom masovnom skupu, koji je začeo upravo posredstvom društvenih mreža. Tako se pokazuje da, unatoč brojnim nedostacima i zaostajanjima, savremenim mediji ipak dobijaju na značaju kod nas.

Vuković: U ovom konkretnom slučaju koji pominjete, iako nemam baš cjelokupan uvid u sva zbivanja, očigledno je da su novi mediji, odnosno Internet, Facebook, Twiter i šta je sve učestvovalo u mobilizaciji, u okupljanju ljudi koji su izašli na proteste, odigrali jednu ulogu, s tim što sadržaj i motivi, koji su doveli do toga, nisu potekli sa Interneta nego iz javnosti.

Znam da nema konkretnih pokazatelja i nekih bodovnih lista, ali ipak me zanima gdje bi se ova zemlja, u nekoj opisnoj vertikali, mogla smjestiti kada je upotreba modernih tehnologija u pitanju?

Vuković: Upotreba Interneta i uopšte medijska kultura se ne razlikuje mnogo od cjelokupne kulture u nekom društvu. Tako da bi bilo iznenađujuće da je u ovom segmentu neki veći napredak ili kaskanje u odnosu na cjelokupan ambijent.

Pretpostavljam kako je akademskoj ili medijskoj zajednici protok informacija i njihova razmjena na zavidnom nivou, ali čini se da je među našim političarima to u najvećem broju slučajeva špansko selo. Osim ukoliko se pod korištenjem Interneta ne podrazumijevaju pregledi vijesti i eventualna razmjena sličica, igrice i slično.

Vuković: Očigledno je da je svijest o sve većem značaju novih medija u društvenom životu ljudi prisutna, pa i kod dijela političara. Mi možemo primijetiti da neke srednje i mlađe generacije sve više poklanjaju pažnju tim društvenim mrežama, međutim analiza sadržaja te komunikacije zapravo pokazuje da je više riječ o političkom marketingu prema onoj populaciji koja koristi te mreže. Sadržaj tih poruka se ne razlikuje mnogo od onih koje se upućuju ispod šatora. Dakle ne mislim da je tu neki drugačiji pristup. Drugačija je tehnika, ali civilizacijski domet i kvalitet političke kulture je otprilike isti. Sada, kolika količina informisanja učestvuje u Internetu, to je stvar do individualnih kompetencija tih političara koji učestvuju na mrežama jer tu se može naći svega - od vijesti, informacija i izvještaja, do blebetanja, dezinformacija, laži i ogovaranja.

Pretpostavljam, a imam i privatnih potvrda, da ove visoko-frekventne društvene mreže političari koriste uglavnom jednosmjerno - za brzu distribuciju partijskih stavova sa vrha, za zakazivanje akcija istomišljenika i slično.

Vuković: Složio bih se tu sa vama. U nekim tribinama i spravama ne dobijam tu potvrdu direktno od njih. Naravno, oni kažu da je to prvi put prilika da sa građanima razmjenjuju stavove i mišljenja, s tim što im se omakne priznanje da kada govore o ozbiljnim političkim temama, nemaju takvu povratnu reakciju, kao kada je u pitanju nešto što bi se moglo svesti pod tabloidizaciju politike ili estradizaciju politike. Dakle, njihovim sabesjednicima na društvenim mrežama je interesantnije ono

što je nižeg intenziteta i kvaliteta, zapravo ono što spada u domen zabave, a ne kvalitetne debate o nekom političkom problemu.

Dakle nema oslušivanja glasova javnosti, opipavanje bila političke mase u ovim komunikacijama. Ali kada čovjek razmisli malo bolje, šta će im to kada ljudi svakako glasaju po nekim drugim osnovama, a ne po tome hoće li političar, ili neće, reagovati na njihove potrebe.

Vuković: Apsolutno ste tu u pravu. Oni i dalje smatraju da je direktna komunikacija, agitacija u stvarnom životu, njihova politička pješadija. Ako je to naoružano predrasudama, floskulama, stereotipima i obećanjima, njima je to glavna orijentacija. Međutim, imaju i pokazatelji koji govore da su korisnici društvenih mreža ona kategorija koja bi se mogla smatrati izbornim apstinentima i da je tu malo onih koji učestvuju u izbornim procesima, da ne kažem u oblikovanju, kontroli i sprovođenju političkih procesa u zemlji.

Negdje sam pročitao da je recimo Twiter na posljednjim lokalnim izborima u SAD-u odigrao presudnu ulogu. Kod nas se Twiter skoro i ne koristi kada je politika u pitanju.

Vuković: Mi smo imali jednu konferenciju gdje je između ostalog bilo riječi i o tome. Predstavnici političkih partija iz RS-a jednoglasno su rekli da na Twiteru oni komuniciraju između sebe ili sa novinarima.

Sa druge strane, imamo i ovo što sasvim uslovno zovemo biračkom masom. Znamo da i tu ima mnogo ograničenja, da malo ljudi raspolaže ovim moćnim i demokratskim oruđima, ali da i u tom dijelu to više služi za zabavu, da stvara virtu-



Đorđe Vuković

alne briačnice u kojima se pretresaju tuđi životi i problemi.

Vuković: Apsolutno. Ono što je nekada bila gomila, ili svjetina, ili rulja, ili masa na ulici, je sada prešla u virtualni svijet. Sklon sam da ljude okupljene i naoružane računarima i mobilnim telefonima nazovem virtualnom ruljom, a ne političkom javnošću na političkim mrežama. Mora se znati i njihova kompetencija i njihove namjere i predznanje o određenom društvenom problemu i sposobnost da delegiraju važan javni interes na raspravu, i u konačnici da njihova rasprava rezultira nekakvim kvalitetnim mišljenjem, koje opet može da se odražava u javnoj sferi i da se na osnovu njega izvode neke akcije, zaključci, podstiču nova razmatranja i tako dalje.

Mislim da su društvene mreže zapravo samo komunikacijski kanali i da mi imamo zapravo nove medije, a stari način razmišljanja. Ako napravimo paralelu sa Bolonjom ili porodičnim ljekarima, mi samo damo novo ime, a nastavimo raditi po starom. To je kulturni obrazac koji se teško mijenja. On ulazi u kolektivnu svijest i mentalitet, on se ne može dekretom ili zakonom promijeniti.

Nama taj proces oslobađanja od starih navika, da li je to nekad bila štampa ili TV, danas Internet, nije doprinjeo demokratizaciji mišljenja, kvalitetu debate. Šta bi trebala da znači demokratizacija medija, odnosno sredstava masovnog informisanja? Da njih ima više, da su raznovrsni, da njihovi korisnici imaju sposobnost da razlučuju šta je tu orjentisano ka zabavi, šta ka jednom novom obliku demagogije, a šta stvarno potencijal ispoljavanja tog kritičkog diskursa javnosti - ako je mi uopšte imamo.

Spremni smo često da kažemo da ni u realnom životu nemamo političku javnost, da bi smo iz te političke javnosti formirali političko javno mnijenje, a da ono bude konsenzus demokratskih procesa.

Kod nas ima nekih aktivističkih grupa: Dosta, Oštra nula, Protest, koje su i iskušale Facebook kao ključnu alatku u svojim akcijama. Ipak mi se to čini kao posve nedovoljnim, tim prije kada pogledamo u regionu ili na sferi globalnih protesta šta se sve dešavalo posredstvom društvenih mreža.

Vuković: Neke od ovih NGO, koje ste vi naveli, su vrlo skromnih dometa. Mali je to broj članova. Dostupnost široj javnosti je potpuno ograničena. Preko društvenih mreža kontakti koji se uspostavljaju nemaju tu esenciju kao u direktnim susretima.

Ponovo se vraćam na naš način razmišljanja i mentalitet koji hoće da se orijentiše, i po nekim rezultatima i po nekoj utemeljenosti, da li pojedinaca, koji su tu aktivni ili samih organizacija, da vide njihove rezultate. Ta predstava koja je stvorena je djelomično opravdana iz političke vlasti u zemlji.

Imamo previše NGO u zemlji. Same su izgubile svoju kompetenciju jer se sve svodi na jedno, dvoje aktivista koji se registruju i troše taj fenomen nevladinog sektora. Javne sfere i javnog mnijenja nema bez kvalitetne mreže nevladinog sektora, ali one se opet temelje na individuama, građanima, na pojedincima koji su oslobođeni od tog kolektivism, od etničkih, nacionalnih, ideoloških identifikacija. Na ovim prostorima, uprkos svemu, živi dobar čovjek, kada je u pitanju neka socijalna akcija, kada se pomaže nekome, zarad neke humanističke akcije. Vidi se da se tu, s vremena na vrijeme, pojave kvalitetni bljeskovi koji ulijevaju nadu.

Emira Travel

Agencija locirana u Jaksonville - Florida
Vam i ove godine nudi najpovoljnije karte za sve destinacije svijeta

Imamo letove po nevjerovatno povoljnim cijenama za Sarajevo, Zagreb, Beograd, kao i za druge gradove Europe

Naši ugovori su sa avio kompanijama kao što su: Lufthansa; US Airways, Air France, Delta, United, Austrian Airlines, British Airways i mnoge druge

Sa nama možete dovesti familiju i prijatelje iz Bosne i Hrvatske, tj. cijele Europe i svijeta.
Karte se izdaju ovdje, a osobe koje lete podižu karte na aerodromu sa kojeg polijecu.

Također nudimo i osiguranja za dobivanje vize kao i osiguranja za karte, tj. putničko osiguranje "Travel Insurance"

Nazovite nas i uvjerite se da smo najjeftiniji i najbolji.

Tel: 904-866-9893

facebook.com/eminatravel

E-mail: eminatravel@bellsouth.net

SELLER OF TRAVEL REF. No. 5T35868

ARE YOU RUNNING ON EMPTY?

RESTORE

- POWER
- PASSION
- PERFORMANCE

...WITH PROGENE

Call NOW to try for **FREE** A \$49.95 RETAIL VALUE!

888.807.8281

progene TESTOSTERONE SUPPLEMENT

Diploma Award

Intervju: Jože Mecinger

Evropska unija slična Jugoslaviji

Slovenački ekonomista, profesor univerziteta u Ljubljani, Jože Mecinger, govori o tome kako se Slovenija, nekada najrazvijeniji dio Balkana, našla u dugovima koji je dave. Kako Srbija da izbegne sudbinu Grčke i Španije? Da li EU prijeti još veći talas socijalnih nemira? Mecinger poredi EU sa nekadašnjom Jugoslavijom s početka 80-ih.

Da li je Srbija pred bankrotstvom?

Mecinger: Ima zemalja koje su u još gorem položaju nego što je Srbija. Zemlja ne propada. Bankrot zemlje ne liči bankrotu nekog preduzeća, gdje se mjenjaju vlasnici. U zemlji vlasnici ostaju isti i to je velika razlika. Za bankrot zemlje je bitno da imate šta prodati. Veoma je teško govoriti o bankrotu, mada se taj termin koristi u tim slučajevima.

Ne vidim mnogo preduzeća koje bi Srbija mogla prodati jer problem je što se veoma teško nalaze kupci. Svaku stvar možeš prodati za neku veoma malu svotu, ali onda vam to ništa ne olakšava. Ne vidim da je to neko rešenje. Slična je situacija sa Slovenijom, pa čak i sa Evropom. Moramo naučiti da je privredni rast nešto što je prošlo i da se životni standard smanjuje, tako da tu nema nekih brzih rješenja, jer se ne zna koliko će kriza potrajati. Po mom mišljenju, ova će kriza trajati dok se na nju ne naviknemo.

U Srbiji u privatnom sektoru su manje plate nego što su u javnom sektoru. Jedni insisitiraju da se to promjeni. Drugi kažu da treba više investicija i pospješiti proizvodnju, a ne kresati potrošnju, da je izlaz u tome da se kreše prenapuhana administracija, kažu drugi.... Šta bi ste Vi smatrali pravim odgovorom na ovo u čemu je sada Srbija?

Mecinger: Po mom mišljenju tu nema dileme. Ono što ste vi naveli, ne rješava probleme. Ako ste vi smanjili ljude u javnom sektoru, nećete te ljude zaposliti u privatnom sektoru, nego će oni postati nezaposleni. Izbacivanjem ljudi iz javnog sektora samo pogoršavate situaciju penzionerima, koji još uvek dobijaju male penzije. Smanjiti administraciju, na istom ste. U stvari nema nekih dobrih alternativa.

Šta je onda odgovor?

Mecinger: Da se naviknemo na krizu i na smanjenje standarda života. Naravno, sada je to na različitim nivoima različito moguće. Nekog pametnog odgovora tu nema.

Slovenija je nekad bila primjer za ovaj dio Evrope. Najuspešnija, najviši standard...

Mecinger: Mi smo imali jako povoljnu startnu poziciju. Sloveniji je išlo veoma dobro do 2004. godine. Imali smo rast od 4%. Imali smo vanjsku i unutrašnju ravnotežu. Imali smo mali deficit, čak smo imali suficit u razmjeni sa ostalim svijetom. Dakle imali smo dobar razvitak.



Onda je došlo razdoblje koje nazivam razdoblje hazardiranja, kada je odjednom postalo veoma značajno da se barata sa imovinom i da se kupuju dionice. Slovenija krajem 2005. ima neto dug nula eura, a za samo tri godine, do kraja 2008., dug je narastao na 10 milijardi eura i to uglavnom na taj način što su se banke zaduživale veoma jeftino u inostranstvu, a potraživanja su pokrivena kreditima.

Tim kreditima su ljudi kupovali vrijednosne papire. Tajkuni su kupovali firme. Firme su se širile u nekadašnje jugoslovenske republike i sve je to išlo veoma brzo. Onda je došlo do krize i odjednom je ta imovina, koja je bila više-manje virtualna, otišla ispod realne vrijednosti i više nije postojala, ali



Olde Salem Apartments

CALL FOR SPECIAL OFFERS*

- *2 Bedroom Apartment Homes
- *Total Electric
- *Free Water
- *Pool & Clubhouse
- *W/D Connections
- *Ceiling Fans, Mini Blinds & Drapes
- *Large Patios/Balconies



NO APPLICATION FEE! **

Za sve informacije na našem jeziku obratite se Nermini. Tel: 770-963-7057

345 Stone Mountain St. - Lawrenceville, GA 30045

Directions: I-85 North to 316 towards Lawrenceville/Athens. Exit GA 120 East & turn right. Go about 1 mile to Langley Dr. & turn right. Turn right at Constitution & turn right onto Stone Mountain St. We are on the left.

*Prices & Specials Subject to Change. **With Approved Credit.

su dugovi ostali. Iz toga se nismo izvukli jer na početku krize Vlada nije radila ništa. Čekalo se dok nismo došli u sadašnju situaciju.

Da li prijete cijeloj Evropi talas socijalnih nemira?

Mecinger: Sad je EU zvanično u recesiji. Problem je kada država ima ono što je sada u Španiji, da 50% mladog stanovništva ne radi. Šta tim ljudima preostaje, nego da idu na ulicu. Španjolska, slično kao i Srbija, rješava probleme unutar porodice i vezanosti za zemlju. Na taj način je jedino moguće razumjeti kako je Srbija preživjela onu krizu u devedesetim, samo zahvaljujući pomoći unutar familije. Samo što to traje neko vrijeme.

Sada je EU ipak počela shvatati da je njen osnovni problem nezaposlenost, a pogotovo nezaposlenost mladih. Sve je to moglo biti prepoznato prije tri ili četiri godine, ali je EU počela sa štednjom. Problemi koji su nastali u finansijskom sistemu su prebačeni na javni sektor. Sada bi mi riješili probleme time da smanjimo javni sektor. To je glupost. Samo ako jedan radnik u javnom sektoru izgubi zaposlenje, onda će u privatnom sektoru zaposlenje gubiti dva radnika.

Ono što je sada u Sloveniji najveći problem je da se mi na neki način moramo riješiti pomoći od strane EU. Pomoć od strane EU ujedno znači i uništenje. Grčku su uništili za tri godine, Cipar za tri mjeseca. Ako bi sada Slovenija prihvatila pomoć, a srećom za sada je nije prihvatila, onda bi smo bili u istom položaju kao i oni.

Da li vi govorite o formuli kresanja potrošnje?

Mecinger: Pa da. U savremenom svijetu nije problem na strani proizvodnje. Sve se može sada proizvesti, jedini problem, koje svako preduzeće ima, je na koji način to prodati. Ako svi štede i ako niko ništa ne kupuje, onda ne može nastati ništa drugo, nego da to sve propada. Ja se slažem sa tim da smo trošili iznad svih granica, ali to se u svijetu radilo od osamdesetih pa na dalje, kada je potražnja za proizvodima više-manje stvarana kreditima.

Da li se slažete sa onima koji kažu da je Njemačka najviše profitirala od euro-zone i da bi sada trebala da pokaže veći stepen solidarnosti sa državama u nevolji?

Mecinger: Ona neće pokazati nikakav stepen solidarnosti. Ona će pomagati zbog toga što sebi pomaže. Čitava pomoć Grčkoj ili Kipru je bila pomoć francuskim ili njemačkim bankama. To je sada više-manje jasno.

I Njemačka je u problemu jer ako niko ne kupuje, onda ona ne može prodati ono što proizvodi. Nemačka jeste profitirala od eura. Po mom mišljenju, svi razmišljaju kako da izađu iz eura, ali niko ne smije da izađe jer se plaše haosa koji bi tim nastao. Euro je koncipiran na način na koji je koncipirano jugoslovensko bratstvo i jedinstvo. U euro se nije smelo ni sumnjati, niti je bilo pristojno sumnjati. Stvoren je kao nešto što će trajati većito. Čak nije bio ni predviđen izlazak iz eura.

Kada već poredite EU sa EX YU, da li onda EU prijete sudbina EX YU? Vi ste jednom rekli da se EU nalazi u 1983. godini, ako se poredi sa EX YU. Da li to znači da je EU ostalo još nekoliko godina do razrješnice?

Mecinger: Da, ja tako mislim. Ako gledate debate koje su sada u EU i uporedite ih sa debatama u EX YU 1983., one su veoma slične, a i problemi su slični. Postoji problem u demokratiji - da li je demokratski, jedan čovek jedan glas, ili jedna država jedan glas. Razvijenost je toliko različita, kao što je bila i u EX YU - Slovenija i Kosovo na primer. Uporedite na primjer Dansku sa Bugarskom.

Samo da se nadamo da će EU na pametniji način da rješava probleme nego EX YU. Kao rezultat borbe protiv korupcije imamo najnovije presude Janši u Sloveniji, Sanaderu u Hrvatskoj, u Srbiji je uhapšen Mišković, najavljuju se i druga hapšenja. Da li vjerujete da je to ozbiljan proces obračuna sa korupcijom ili mislite da su to politički obračuni?

Mecinger: Ne mislim da je to politički motivirano. Kada su oni radili to što su radili, to je bilo, ne samo dozvoljeno, nego i hvaljeno. Svi su ti biznismeni bili lideri koji su u tom sistemu radili što su radili i što je u tom sistemu bilo dozvoljeno.

Sada se ide u drugu krajnost, pa se sve ono što se nekad smatralo poželjnim, sada smatra kriminalom. Ranije se pretjerivalo, ali i sada se preteruje. Sada je sve kriminal i to je dosta popularno. Ako ljudi loše žive, onda oni moraju naći nekog krivca, pa se ti krivci nalaze

u ljudima koji su postali slavni, u onima koji su prije bili birači za najuspješnije menadžere i slično.

Situacija se sasvim promjenila. To ništa ne rješava. To je hrana za ljude koji su nezadovoljni. Oni sada imaju osećaj da će krivci za njihovu nesreću biti kažnjeni.

A mislite da nisu?

Mecinger: I jesu i nisu. Uglavnom nisu radili pravi kriminal. Uzmimo kod nas Baučera. On je kupovao dionice Petrola i htio je postati vlasnik Petrola. Povećao je vrijednost dionice na 1000 eura. On je kupovao te dionice na način da se zaduživao. Banke su veoma rado to finansirale.

Slovenija, kao da je ušla u neki kazino i vjerovala da može prosperirati na taj način. Kako je bio taj kazino zatvoren, oni su počeli raditi neke protivzakonite radnje da bi spasili ono što su stvorili. Problem je u tome što su dozvoljavali da se to stvori. Nudili su kredite, neograničene količine novca u EU.

Kada smo ušli u monetarnu EU, mislili smo da ne treba da se brinemo za bilo šta jer su se pojavile neograničene količine novca. Veoma rado se išlo u taj kazino.

Razgovarala: Branka Mihajlović



**NAJPRISTUPAČNIJE CIJENE REKLAMIRANJA
NA TELEVIZIJI!**



***Imate biznis? Želite više posla?
Oglašavajte se i Vi na televiziji!***



1-877-747-6097 :: info@europlus.tv

Reklamirajte Vaš biznis za samo

\$250 mjesečno

(dužina trajanja ugovora 6 mjeseci)

Privatne poruke i mali oglasi

\$100 mjesečno

(bez ugovora)

Britanci špijuniraju više od Amerikanaca

Nije američka obavještajna služba NSA jedina koja prati internet i telefonske veze širom svijeta. Prema riječima Edwarda Snowdena, britanska obavještajna služba čini to još intenzivnije.

Britanskoj obavještajnoj službi GCHQ ("Government Communications Headquarters", na slici dole) pošlo je za rukom da se "prikači" na brojna internet čvorišta u svijetu i odatle sakuplja "nevjerojatno velike količine podataka", prenosi britanski list Guardian. Ovi podaci se potom dijele sa američkom obavještajnom službom NSA. Osim e-mailova, postova u socijalnim mrežama i telefonskih razgovora, snimaju se i analiziraju i osobni podaci korisnika interenta.

Informacije koje objavljuje Guardian potiču od Edwarda Snowdena. On je nedavno informisao svjetsku javnost o špijunskom programu Prism kojeg koristi agencija NSA. Program britanskih obavještajaca se zove Tempora i on još intenzivnije od Prisma prikuplja razne podatke, navodi Guardian.

Post prosljedio informacije o programu Prism kojim NSA prikuplja informacije o korisnicima mreža poput Googlea, Facebooka ili Microsofta. Ovi koncerni su u međuvremenu demantovali tvrdeći kako su obavještajcima dozvolili direktan pristup svojim serverima.

Pravosuđe SAD-a je u međuvremenu podiglo optužnicu protiv Snowdena. On se tereti za špijunažu, krađu i prosljeđivanje državnih tajni. Optužnica je podignuta prije nekoliko sedmica u američkoj saveznoj državi Virdžiniji i dobrim dijelom se još uvijek drži u tajnosti. Tužilaštvo je navelo kako će zahtjev za izručenje Snowdena, koji se krije u Hong Kongu, poslati za dvije sedmice.

Guardian traži pokretanje diskusije o nadzoru interneta

List Guardian istovremeno traži pokretanje široke društvene diskusije o nadzoru interneta. "Otkrića Edwarda Snowdena traže odgovor na pitanje: Prema kojim zakonima je dozvoljena ovakva saradnja države i velikih koncerna u nad-



Zgrada britanske obavještajne službe- GCHQ

SAD podigle optužnicu protiv Snowdena

Snowden tvrdi kako svojim otkrićima želi da upozori javnost na "najveće neprimjetne programe za nadzor u istoriji čovječanstva". "To nije samo problem SAD-a", citirao je njegovu izjavu britanski Guardian. "I Velika Britanija ima svog 'konja za trku'. Saradnici GCHQ-a su još gori od kolega u NSA", tvrdi Snowden.

Ovaj kompjuterski ekspert koji je radio za obavještajnu službu SAD prethodno je listovima Guardian i Washington

zoru građana? U vrijeme koalicioničkih vlada nekima je kontrola interneta poželjna ili sasvim bezazlena. Ali šta se dešava u državama s mnogo manje političke i socijalne stabilnosti? Stvaramo sistem totalnog nadzora, koji je doista povećao sigurnost. Ali u pogrešnim rukama na taj način bi se mogli ugroziti protestni pokreti, izvještavanje medija i teško izborna prava poput prava na okupljanje i slobode govora. Sve stoji na kocki", tvrdi Guardian.

**Dodite i kupite sve na jednom mjestu
UŠTEDITE I VRIJEME I NOVAC!**



Clarkston Village Shopping Center
926 Montreal Road
Clarkston, GA 30021

926 Montreal Road, Clarkston, GA

404-296-6493

THRIFTOWN
Clarkston Village

BOSANAC U AMERICI...

Kako se Ćazim naš'o u amer'čkom zatvoru (nastavak)

Pitaš kako sam dop'o zatvora u Amer'ci, jarane. Prijavila me u mene žena i djeca. Vjerov'o il' ne. To ti je bilo neka-ko... 'vako.

*Nastavak teksta iz prošlog broja:
"Kako se Ćazim naš'o u Amer'čkom zatvoru"*

Al' nije to bilo prvi put, moj jaro, da sam ja zaglavio zatvora u Amer'ci. U'apsilo ti je mene ha sam stig'o. Prvi dan. Mi smo ti prvo, znaš, došli u Okla'omu. Dočekalo nas nji' dva'es na erodromu, iz neke crkve. S erodroma pravo u crkvu na parti. Slomljen ja nekakav od onog puta, sve mi nesto zvo-ni u uš'ma. Žena i djeca bleje okolo, smiju se svakom, tako nas naučio Sakib kordinator, kaže, šta vam god ko kaže samo im se smijte, klimajte glavom i govorite jes, jes. Ja znao neko-liko riječi, čuo s nekog filma, a žena i djeca ama baš ni je'ne. Oni pričaju a mi klimamo glavom. K'o konji, jebote.

Nadovez'o se mene je'an špico, suv k'o grana, s nekom kozjom brad'com, čo'ek usta ne zatvara. Ja mu se smijem, klimam glavom i vičem jes, jes. Srećom naidje je'an naš, neki Aziz iz Turbeta, pa me izbavi.

- Ko ti je taj , pita Aziz kad smo se malo pođmakli.

- To ti je, reko', Džo. On će nam bit' glavni sponzor.

- Glavni sponzor, a ? Pripočuvaj se ti njegov' malo, gledaj da mu ne okrećeš puno ledja.

- Što, bolan ?

- Mislim da je to onaj Džo što je sponzoris'o Ferida prošle

godine i to nekoliko puta. Svaki put po sred guz'ce.

- Ma, šta pričaš, čo'eće? Biva peder?

- Pederčina, jarane.

- A zato je on mene nešto onako pipk'o i grlio, pizda mu mater'na ona pederska.

- E, moj Ćazime, sve će ti se samo kazat' dok malo više poživiš ovde. Ovo ti je pederska zemlja. Ovde imaš samo dvi-je vrste ljudi, oni koji su već priznali da su pederi, i oni koji još nisu.

Ne mogo' se ja prestat' ibretit'. Pomirišem ono dje me dir'o, vidim, tukne. Baš se dobro osjeća. Već me peksijan opo-ganio! Zlo mi došlo. Kad tamam tad eto t' njegov' jope meni.

A iza njega sopće neki maconja od po tone žive vage. Valja se ko onaj cunami, jebote.

- Disiz, kaže, Ćazim, big Bo-snian, strong Bo-snian, i ufati ma 'vako za rame.

Pade meni mrak na oči. Nema šta me nije jebava-lo u ovi' potonji' pet godina al' ti špico beli nećeš! Pa kad sam ga slo-žio štosom prav' medju oči. Onako

punim. K'o Mate Parlov, jebote te. Pade čo'ek ba k'o kap. Ko da ga Bog nije dao. Nasta frka, halabuka, vrišti u mene žena, vrište u mene djeca, obre se tu odma' onekle i polic'ja, začas me spengaše, i pravac čuza. Zadugo se nisam kutariso zatvo-ra poslije toga.

A što pitaš o našima, nemam ti nista dobro pričat'.



Poštovani čitaoci, redakcija Europa Magazina će rado objaviti i Vaš tekst, ako nam ga pošaljete na e-mail adresu redakcija@europamagazine.info. Ne zaboravite - ovo je i Vaša novina!

Amer'ka í sve skroz promijenila, skroz naskroz. Sve b' se, da prostiř, jebalo za dolar. Proamarikanizirali se. Ne m'oř ba ljude više prepoznat'. Ne m'oř više niskim ljudsku riječ prozborit. Sreo ja ne nekom derneku je'nog našeg hairliju, nekog Safeta iz Kaknja.

- Šta ima, reko'?

Ja, kad čo'ek očepi nabrajat', burazeru. Imam, kaže, kuću, garažu, ženu, duplex, sto za bilijar, djaguzi, dva auta, dvije kćerke, dva kera, dvije mačke, dva latop komputera, četir' mobilna, sedamnes' kreditinih kartica, tv plazmu pedesetku, imam...

- Ma, stani čo'eće Boži, reko', pit'o sam te šta ima, a ne šta imaš, jes'ti ba normalan. Šta mene briga šta ti imaš! Jebe mi se za tvoje kreditne kartice i mobilne telefone, i tvoj djaguzi, i sto za bilijar, i obadvije mačke, jebte te one a ti njih, hajvanu jedan! Baš sam se bio raspuc'o.

Sve ba načisto polud'lo. I samo pričaju o dolarima, jebote. To ti je, kažu, Čazime u Amer'ci i Bog i Alah. A kad počnu pričat' šta su sve imali u Bosni ispada da je naša Bosna imala dvaes pet miliona kuća i stanova, jarane. Na četir' miliona insana? Nisam im'o pojma da je u nas bilo toľko hadžija. Mora da im je svaka ovca imala sobu, a krava garsonjeru.

E, dje ja dodjo... Pa'ne mi naum svaki dan ona stara Himzina...

Ej moj konjiću, moje desno krilo, gdje su dani oni, gdje je doba

ono kad je srce puno rahatluka bilo,...eh..eh..eh

Ma, jednostavno, nisam se snař'o ovde, burazeru. Čudan je ovo neki narod. A bilo je i moje greške. Lař'o sam brate, puno. Znaš mene, ne mogu da otrpim pa to ti je. Jezik me vazda uvaljiv'o u govna. A ona stvar još više. Više sam, Boga mi, njom mislio n'o glavom. Dje sam god poč'o radiť fajerovalo me.

Svid'la mi se je'na naša mala u fabrici pravo. Dobra mala, svugdje je ima, krřna, bař onako kako ja volim. Vidim i ona mene zagleda, svidjam joj se, nema greške.

Pridjem joj ja je'an dan.

- Bi l' ti, reko', mala meni dala?

- Jes' ti, kaže, normalan?

- Jašta sam, reko', zato te i pitam.

Prořlo nekoliko dana i ja je pitam opet. K'o hajd' red je, reko, da se malo nećka, možda to ovde tako treba, pa će pristat'. Znaš kako je to bilo kod nas, u trećoj smjeni se više tandaralo nego radilo. Ali, mala tvrda, nikako da legne na rudu. Ja bio dobar radnik, rint'o za trořcu, volijo me bos pravo, pa me bilo stav'lo za nekog kordinatora. Mala, kažem ja njoj, čim te prvi put iskordiniram poprićaću sa bosom da te prebaci s trake u office. Pa ti sad vidi šta ti valja radiť. Čim ja dobijem od tebe, reko', dobićeš i ti novo radno mjesto. Ma, ne prodje o'tad ni hefta i ja dobih. Poziv na sud. Optuř'la me mala za seksualni arasmen.

FASTV
www.fastv.com

GLEDAJTE TV KANALE NA IPHONE/IPOD/IPAD BESPLATNO!

Available on the
App Store

**BESPLATNO NA
APP STORE "FASTV"**

www.FASTV.com • 1-866-639-8911

U drugoj fabrici je'na komplejnovala da sam joj reko da je debela. Moš' to mislit'? Stig'o mi poziv na sud. Za uvredu časti, kažu.

- Jestel' vi rekli ovoj ovde gospodji da je debela - pita sudijinica.

- Jesam, reko, gospodjo sudijinice. Pa, zar nije ?

Ja kad sudijinica skoči, ne možete vi, Mister Klika, tako. To je njena privatna stvar kako ona izgleda. Za takve uvrede se plaćaju visoke kazne a može se otići i u zatvor. Nije vam ovo vaša Jugobosnia gdje su takve stvari dopuštene.

A meni se nešto bilo zgurdumilo taj dan, život mi doš'o nekako mali, dokundisalo mi više sve, dojadilo mi da me svi handre, pocjenjuju, vrijedjaju, da mi drže predavanja o zakonu, da mi prijete svako zatvorom, k'o da sam, jebote, neki ratni zločinac.

- Nije, reko', ni vama mane, gospodjo sudijinice, ima i vas, mašala. Pokipili ste, vidim, po cijelom astalu. Izgleda da ni vama krkanluk nije mrzak.

Da ti skratim svu priču, dobi' ja novčanu kaznu za onu debelu i šes'et dana zatvora za uvredu suda.

Eto, tako ti je to sve bilo. Nikad nisam umio s jezikom, moj jaro, a s rukama još manje. Ti znaš kako sam ja hendi, čuonom da se porežem, što kaže naš narod. Tako da se ni dolara nisam namlatio.

A to što smo mi mislili da oni ovde rastu na grani, to je jarane bio veliki zajeb.

Dodješ li u Amer'ku rintaeš od zvjezde do zvjezde, živićeš od petka do petka, sлагаće te, pokrašće te, uapsiće te, i jebaće te. Prije ili kasnije.


Ovde nema ni pravih grana a kamoli dolara na njima. Sve sama plastika. Plastična grana, plastično plaćanje, plastični tanjir, kašika i viljuška, auto, kuća, sise, ona stvar,.... ma za što god ufatiš. Ja se bio pomamio za je'nom, imala guzove k'o trokrilni orman. Obrlatim ja nju nekako i privedem u gajbu od jarana s posla.

Skini se ti i raskomoti, reko, dok se ja plaknem na brzinu. Vratio se ja iz banje, vidim ona se baš dobro raskomotila. I pre više. Skinula i suknju i... guzove.

Čega sve nema u Božijoj basti.

A što mogu ovde lagat', to nema na cijelom dunjaluku. Lažu kad zinu. Prvo te navuku velikim slovima, jedan kažu platiš a drugi džaba, pa kad se ti sagneš da tu džabanu kupiš onda ti ga viknu malim slovima, koje niko živ ne vidi ni pročitat'.

Ali daleko najveći šaneri su im političari. One naše glavonje iz Titinog vremena bi svrnule pokoji kamion državnog šljunka na svoje vikendice u Neumu, pa bi ih zato 'apsilo. Cazinskog Babu strpalo u zatvor za nekoliko kartona jaja, jebote.



A, ovde? Ovde su donijeli i zakon da se to više ne zove mito i lopovluk. E, pa nije red da se to tako zove u Americi, i to u dvaes prvom vijeku. Ma, jok. Ne može tako. Ovde se to stručno zove labing. Po cijeli bogovetni dan im dolaze u kancelarije da ih... labinguju, Bože me oprostite umalo ne rekoh podmićuju.

Labingovali ba zemlju skroz na skroz. Nema se više ni dje, ni šta radiť. Svako svakom samo nešto prodaje, a najviše muda za bubrege.

A pедера na svakom koraku. Ma, nije se ni kod nas u Bosni znalo čiji je bio u čijoj, ali ne guz'ci, brate. Ovde ne smiješ nikog upitat', kako žena i djeca. Ni za živu glavu. Moš' nekog još uvrijedit', ne do Bog. Moraš reći, kako su ti partner i djeca, jer se nikad ne zna jel' mu žena muško ili žensko. Ili možda i je'no i drugo.

Cijeli svijet pomahnito. Gledam u nov'nama neki dan, kažu onaj pjevač Elto Džo i njegov partner dobili bebu. Kaže dali oni spermu nekoj ženi ovde u Americi da im rodi. Moš' ti to mislit'?! Ona rodila, jebači je isplatili, uzeli bebu, i razgulu-li. Pitali ih novinari potlje, pa ko je malom babo? Obadvoj'ca, kažu oni. Kako ba, obadvoj'ca? Pa mi smo, kažu, pomiješali naše sperme, pa smo sad oboj'ca babo. Kakvih sve hajvana ovde nema, moj burazeru.

Zato ti je bolje, ako mene pitaš, moj Mustafa, dje si nek si, ne idi nidje iz Bosne. Dodješ li u Amer'ku rintaeš od zvjezde do zvjezde, živićeš od Petka do Petka, sлагаće te, pokrašće te, uapsiće te, i jebaće te. Prije ili kasnije. A što da za to toliki put prevaljuješ? Pa toga imaš i u Bosni kol'ko god 'očeš. I lažu te, i kradu te, i jedva sastavljaš kraj s krajem, ali bar ne radiš od jutra do mraka i ne očekuješ da ti ga neko vikne iza svake tarabe. E, kamo puste sreće da se ni ja nisam nidje mic'o iz Bosne.

K'o svetinja je ba ona narodna, sjedi dje si, ni za dje si nisi.

PRODAJETE ILI KUPUJETE KUĆU?
 Vi imate pitanja - ja imam odgovore

- * Sa Vama od početka do kraja, u svim fazama kod prodaje ili kupovine kuće
- * Ostvarenje i zaštita Vaših interesa je moj prioritet
- * Idealno vrijeme za kupovinu kuće - vrlo niske cijene uz povoljne kamate
- * Foreclosure * HUD homes * Prvi put kupci dobijaju Home Depot gift card
- * Besplatne usluge notara i prevođenja potrebnih dokumenata



metrobrokers.com **GMAC** Real Estate

DINO KRGO
 REALTOR

678-429-4353
 dkrigo@bellsouth.net




tel > 1.773.525.4889
 fax > 1.773.435.6753
 e-mail > info@styletravelusa.com

<4109 North Kedzie Ave, Chicago, IL 60618>

NAJPOVOLJNIJE karte za Bosnu, Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju, Sloveniju i sve ostale destinacije!

Nudimo i usluge prevoda, popune i ovjere dokumenata.

Nudimo i paket aranžmane za

- * Mexico
- * Caribbean
- * Hawaii



<www.styletravelusa.com>



Am Dent, Inc.



Dental Care for Entire Family
Dr. NAZNEEN S. DALWAI, DMD

- * Cleaning and Gum Treatments
- * Bleaching, Bonding and Veneers
- * Crowns and Bridges
- * Tooth Colored Fillings
- * Extractions
- * One Hour Whitening (\$250)
- * Dentures and Partial
- * Bad Breath Treatment
- * Root Canal Treatment
- * Snoring Problem
- * Thumb Sucking Problem
- * Teeth Grinding Problem



Let us give you a winning smile!

Late Evening and Weekend Hours :: Phone 770.279.5000

Most Insurances Accepted
 Medicaid (uder 21) Peachcare
 Major Credit Cards

NOW OFFERING! Ortho (Braces) Special - FREE Ortho Consultation
 New Patient Special (Exam, X-Rays, Cleaning) - ONLY \$75
0% Financing up to 12 Months through Care Credit

www.drnazneendalwai.com :: 895 Indian Trail Road, Suite 11, Lilburn, GA 30047

Plemenitost i mudrost svadbarskog kupusa

Sa dobrom idejom i mnogo truda, sa bijelim i crnim labudovima, sa pirgom i stanicom Podlugovi, sa plemenitošću i mudročću svadbarskog kupusa, u Semberiji je sa suprugom i pet sinova napravio etno-selo Stanišići.

Bosanski lonac, cicvara, popara, burek, krompiruša, ključka, tufahije.... Putovanje po trpezama se, prateći nazive ovih jela, pretvara u još jedno putovanje uzduž i poprijeke Bosne i Hercegovine. Svaki kraj ima različite recepte za jela pod istim nazivom, ili obrnuto - isti recepti i jela imaju različita imena. Dosta vam je konzervi, modernih jela što mirišu na celofan u koji su sastojci bili upakovani, ili "lakiranih" paprika čiji sok na ruci ostavlja crveni trag poput laka za nokte? Zavirite u "bosanski lonac", kulinarsku reportažu Ljiljane Pirolić.

Piše: Ljiljana Pirolić

Tri kilometra od Bijeljine, u srcu semberske ravnice, niklo je jedno neobično selo. Kao da je 'sišlo' sa novogodišnjih čestitki, ili 'ispalo' iz neke čudesne slikovnice. Male drvene kuće, sa šindrom od javorike i smrče, sagrađene u dinarskom stilu, opasane su vodom, jezercima po kojim plivaju patke i labudovi, pa čak i crni, a nad njima se nadvili mostovi drveni i oni od kamena. Prepoznajem repliku Starog mosta u Mostaru. Na jednom brežuljku uzdigla se malena kopija željezničke stanice u Podlugovima. Cijeli jedan zavičaj, onaj iz srca Bosne, oko Sarajeva, preseljen je u sembersku ravnicu.

„Kao srednjoškolic sam više puta noćio u toj stanici, kad mi pobjegne 'brzi' iz Beograda, u vrijeme kada sam vozario. Ta replika stanice nije stvarna, uzeo sam samo naziv, a napravio sam je na osnovu jedne igračke“, kaže Boris Stanišić, vlasnik etno-sela Stanišići.

Muškarci, izgleda, uvijek moraju imati neku igračku, za ključujem. Njegovi su iz sela Brgule kod Vareša, a živio je jedno vrijeme i u Sarajevu. „Tako ja pravim ovo selo. Nisam ništa novo izmislio, sve su to već drugi uradili“, kaže skromno. „Pametan čovjek“, pomislim, ne izmišlja toplu vodu, kao što mi to često radimo u BiH.

Ideja, ideja, ideja...

Pronašla sam ga na gradilištu, iako su me njegovi ljudi ubjeđivali da ne idem da ga tražim („U blatu je, nećete moći ni prići!“), ipak sam upornošću, svojstvenom samo bosanskim, tvrdoglavi novinarima, došla do ovog sanjara, koji se eto, igra na dvadesetak dunuma zemlje na kojima je sagrađio 25 objekata, što od drveta, što od kamena. „Sada pravim zabavni grad za najmlađe“, kaže. Obišla sam cijelo etno selo „Stanišići“. Noge da vas zaboje, ali duša vam lijepo pjeva. Bo-

ris Stanišić vodi me u konobu od koje je sve počelo. I tu ja postavljam ključno pitanje, bez imalo ustezanja. „Odakle vam pare za sve ovo?“ Dobro, možda nije bilo baš naročito taktično, a i učinilo mi se da je iznad glave Borisa Stanišića u tom trenutku zatitrao strašni duh poreske uprave, međutim, moj sagovornik je hladno rekao: „Znam da se mnogi pitaju kako izdržim finansijski. Vidjeli ste gdje ste me našli. Moja supruga i moja djeca (pet sinova!), svi mi radimo.“



Etno-selo Stanišići

Jedan sin prodaje sladoled, jedan radi na voziću i tako... svi smo maksimalno angažovani. Radim sve uz pomoć kredita. Čovjeka ne treba da bude strah da podigne kredit ako ima dobru ideju“, kaže Boris. „A kamate?“ „Kamate? Ja mogu da vam kažem samo to da se ja 'pokrivam'. Najskuplji objekat je hotel 'Pirg', a svi ostali objekti su kuće koje sam otkupljivao od mještana, a zatim ih adaptirao prema mojoj zamisli. I sve su autentične. Mnoge od tih kuća su bile napuštene. Sve je počelo od ove konobe u kojoj mi sada sjedimo. Šta bi bilo da nisam riskirao i počeo da ulažem dalje u posao? Ostao bih na ovoj konobi, a to mi ne bi bilo dovoljno da prehranim moju veliku porodicu. Vidite li šta hoću da vam kažem? Bez rizika vi ne možete profitirati. Ideja, ideja, ideja... Morate imati samo dobru ideju“, kaže vlasnik etno sela. „Ideju i san“, kažem ja.

I bez reklame do uspjeha

Do sada je etno selo „Stanišići“ (od 2004. godine), posjetilo oko 800.000 turista. „Ono na što sam posebno ponosan je to da nikada nikome nismo platili za neku reklamnu kam-

panju. Smatram da je ovo atrakcija koja je vrijedna sama po sebi. Ulaz u etno selo se ne naplaćuje. Svako može doći i običi sve objekte, a da ga to ništa ne košta. Platiće samo ono što pojede i popije kao što to mora i u najobičnijoj kafani pored puta", kaže Boris Stanišić i predlaže da vidim njegovu ergelu: šest konja koji se koriste u školi jahanja. Šta je dakle, recept za uspjeh u ovakvoj Bosni i Hercegovini, gdje svi samo kukaju?

„Uz sve ono što sam rekao, treba imati i malo sreće. Ja sam imao sreće pa sam ub'o pravo mjesto. Jer, ja mislim da je ovo selo samo jedan kilometar lijevo ili desno, da to ne bi uspjelo. Imam odličnu posjetu iz svih bivših republika nekadašnje države. Imamo i jednog Nijemca, Armina, koji je vlasnik jedne ovdajšnje fabrike. Ono što je karakteristično za Nijemce... Armin uvijek rezerviše isti sto za osam osoba. On četiri sata svakog dana sjedi za tim stolom i ne voli da mijenja sto. Svaki dan tu doručkuje i ruča i ne želi ništa da mijenja. Uvijek pije isto vino, a jednom godišnje pripremi nam svima jednu zabavu i sve sam spremi.“ „Šta Armin pripremi od jela?“ „Uvijek nešto neobično. Ne znam da li sam izmišlja, ili su to recepti neke evropske kuhinje, to stvarno ne znam. Sin mu se oženio Bijeljinkom i pravio je svadbu ovdje, čini mi se da je bilo pola Njemačke na toj svadbi“, kaže Boris.



Etno-selo Stanišići-restoran

A sad otvoreno ognjište i svadbarski kupus!

E, sad, ja sam ovdje zbog sasvim određenog zadatka. Etno selo ima i etno restoran, ili konobu, kako piše iznad ulaznih vrata, a jela se pripremaju na tradicionalan način, na otvorenom ognjištu, kao nekada, u zemljanim posudama i ispod sača. Šta je najbolje u kuhinji ovog kraja?

„Ono što mi najviše nudimo i što se najviše traži je naš svadbarski kupus. On se tako zove, ali ne služi se samo na svadbama. Imamo ga svaki dan na meniju i čini mi se da ga nikada nemamo dovoljno, onoliko koliko se traži“, kaže moj domaćin.

Odlazim sa Rankom Marušićem, jednim od glavnih kuvara etno sela, napolje, do otvorenog ognjišta, na kojem će spremi svadbarski kupus.

„Mi svadbarski kupus uvijek spremamo u velikim ćupovima, za naše potrebe, ali evo, ja ću vam reći kako bi taj recept izgledao za četiri osobe. Dakle, otvoreno ognjište i zemljani ćup

su neophodni“, kaže Ranko. Dok zvijezde trepću odozgo, naš kuhar podmazuje slaninom ćup od pet litara za svadbarski kupus. Dakle, potrebno vam je:

2-3 (osrednje) glavice kiselog kupusa

½ kg. mrkve,

300 gr. crvenog luka,

1 veći svježi paradajz ili kašika koncentrata paradajza,

2-3 lovorova lista,

kašika bibera u zrnu,

kašičica aleve paprike,

kašika domaće masti,

so (ne mnogo, kiseli kupus je već slan!).

I to naravno, nije sve. U jelo ide i 4-5 vrsta mesa: dimljena govedina, dimljena jagnjetina, mesnata slanina, svinjska dimljena rebra i nešto sirovog mesa po izboru. Ukupna količina mesa bi trebala biti oko jednog kilograma. E, sad, kako bi rekao Balašević, princip je isti, sve su ostalo nijanse. Kao i kod svih složenaca, prvo ide sloj jedne vrste mesa i začina, na to dolazi sloj na rezance isječenog kiselog kupusa, pa onda opet druga vrsta mesa, začini i kupus i sve tako dok se sav materijal ne utroši. Na kraju, trebalo bi da bude pet slojeva, pet spratova mesa, začina i kupusa. Jelo se prilikom kuhanja na otvo-



renom ognjištu ne smije miješati, samo protresti povremeno.

Potrebno je oko dva sata da jelo bude gotovo. A onda, neka vam je Bog na pomoći! „Ranko, imam osjećaj da smo nešto zaboravili?“ kažem u jednom trenutku. „Da“, kaže Ranko, „zaboravili smo onu kašiku masti. Ona se stavi na samo dno, kod prvog sloja i kako se mast topi, ona polako stiže do vrha ćupa. Naravno, mast može da se zamijeni uljem, ali to već nije to jelo.“

Za dva sata svadbarski kupus je bio gotov, a pogledi prisutnih u konobi, dok ga je Ranko stavljao na tanjir, govorili su više od riječi. Pun miris, pun okus i mnogo, mnogo kalorija. Ako ste sasvim zdravi, probajte. Poslije toga preporučujem teretanu, najmanje dva sata. A ako se pitate otkud plemenitost i mudrost svadbarskog kupusa? Pa, vlasnik ovog čarobnog mjesta tvrdi da ovdje čovjek postaje plemenitiji i mudriji. Možda ipak, ima nešto u tom kupusu?!

U idućem broju:

Kad hrana uđe u pjesme

ŠOKANTAN UTICAJ ZRAČENJA:

“NAKON OVOG VIŠE NE SPAVAM S MOBITELOM”

Zračenja mobilnih uređaja itekako su štetna, pokazale su spoznaje pet učenica jedne danske srednje škole, koje su eksperimentom ispitale već duže vremena dvojbeno pitanje. Povod ovakvom istraživanju, izazvala je njihova opaska, da kada zaspu s mobitelom pokraj glave, imaju često probleme s koncentracijom u školi sljedećeg dana. Posadivši šest biljaka u sobu bez radijacije i šest u sobu s prisutnim zračenjem, nakon samo 12 dana su utvrdile da se neozračene biljke normalno razvijaju, dok su s druge strane ozračene jedva izniknule, a neke i mutirale na čudan način.

Pet učenica jedne danske srednje škole provele su eksperiment čiji su rezultati ponukali znanstvenu zajednicu na razmišljanje. One su se pozabavile problemom štetnosti zračenja mobitela te njihovim utjecajem na rast biljaka. Povod za istraživanje bila im je opaska iz vlastitog života, da kada zaspu s mobitelom kraj glave, imaju najčešće manje koncentracije u školi idućega dana. Spoznale su da zračenje mobilnih uređaja ima itekako štetan utjecaj na razvoj živih organizama.

Eksperiment s ruterom i biljkama

Njihov rad se sastojao od promatranja razvoja sjemena biljaka koja su smještena u identična okruženja. Razlika je jedino bila u tome što su djevojčice u jednu od prostorija stavljen ruter za bežični internet, a u drugu sobu nije. Valja napomenuti kako ruter odašilje istu vrstu zračenja kao i običan mobitel.

Rezultati su bili šokantni. Biljke koje su se nalazile u prostoriji bez rutera normalno su se razvijale te bile potpuno zdrave i normalne. Slučaj s biljkama iz druge prostorije je bio posve drugačiji. Većina ih nije uopće izniknulo, a dio ih je pak mutirao.

Nakon što su školarke objavile fotografije i popratni tekst na internetu burno su reagirali biolozi i stručnjaci za zračenja iz Velike Britanije, Nizozemske i Danske.

Gasiti računala i mobitele.

Djevojke su htjele pokazati kako mobiteli i njihovo zračenje može utjecati na ljude koji spomenutu aparaturu najčešće drže u blizini glave dok spavaju. S obzirom da nisu posjedovali resurse za takvo istraživanje na ljudima, pokušale su to na biljkama.

- Zastrašujuće je da zračenje ima ovakvo negativno djelovanje na živa bića. Svatko tko brine o svome zdravlju bi trebao povesti računa o tome da mobitel makar tijekom noći ne bude u blizini. Bilo bi dobro i da se isključuju računala u prostoriji u kojoj se spava, zaključila je Lea Nielsen, jedna od autorica projekta.

Djevojke su priznale kako ne drže više mobitel uz tijelo otkad su vidjele rezultate istraživanja.

**Zdrave klice****Ozračene klice**

KAKO MLADI UISTINU KORISTE PAMETNE TELEFONE

S novom tehnologijom dolaze i novi obrasci ponašanja, a danas kad gotovo svatko sa sobom nosi svoj voljeni smartphone, pravila pristojnosti bitno su se izmijenila. Ukoliko pogledate malo oko sebe, primjetit ćete da u mnoštvu ljudi koji sjede na kafi ili drugdje ima puno onih koji samo bulje u ekran mobitela.

Mladi su prihvatili sasvim drugačije obrasce ponašanja od onih koji su bili prisutni prije. Otkad gotovo svako posjeduje neku vrstu pametnog telefona, postalo je normalno da se na njega komunicira bez obzira na to nalaze li se u društvu ili su sami. Business Insider napravio je istraživanje koje je ispitalo kako se mladi ponašaju sada kad gotovo svako od njih ima smartphone uz sebe, a fokusirali su se na mlade ljude stare do 18 do 29 godina. Ponašanje koje je prije bilo nedopustivo prema bontonu, sada je postalo normalno.

Ni sms-ovi ne mogu čekati

Tako gotovo niko u toj dobi ne smatra nedopustivim javljanje na mobitel tokom večere s prijateljem, nego svi to smatraju sasvim normalnom praksom. Također, većina ih smatra da je sasvim u redu tokom druženja na piću ili večeri provjeriti društvene mreže poput Facebooka ili Twittera putem pametnog telefona.

Ni sms-ovi se ne ignoriraju, već se na njih odgovara praktički odmah kada se dobiju, i to je za njih sasvim prihvatljivo ponašanje. Ipak, ta pravila ne vrijede za ljude koji se nalaze na spoju, tu se ipak ne prihvaća odgovaranje na pozive i poruke, a kamoli provjeravanja situacije na društvenim mrežama.



Sasvim normalno je postaviti nečiju fotografiju na internet bez pitanja

Iako imaju tu mogućnost, mladi ne koriste govornu poštu. Nikada ne ostavljaju poruke na sekretarici, niti preslušavaju one koje im drugi ostavljaju, ako ih ostavljaju. Suprotna je stvar s e-mailovima, njih se također provjerava odmah po dobitku.

Što se tiče ponašanja na društvenim mrežama, većini je mladih prihvatljivo postaviti nečiju fotografiju na internet bez da prije pitaju za dopuštenje. Tagiranje i 'check-in' prijatelja također ne smatraju nepristojnim

Novi trend - računari po tijelu

Nošenje malih kompjutera u naočarima, narukvicama ili patikama postalo je modni trend za ljude koji žele da prate koliko troše kalorija ili da li dovoljno spavaju.

"Krećemo se ka eri nosivih kompjutera. Ljudi će šetati unakolo sa svojim ličnim kompjuterskim mrežama na tijelima i imaće po nekoliko uređaja koji će komunicirati međusobno i sa internetom", izjavio je Van Beijker, analitičar kompanije "Gartner".

Ova moda fokusirana je na uređaje za fitness, s ciljem da korisnicima pruži uvid u to da li vode zdrav život, prenio je AFP.

Ovi uređaji koriste senzore koji detektuju mikro-pokrete i potom šalju informacije pametnim telefonima ili tabletnim računarima, čije aplikacije analiziraju podatke i šalju obavještenja korisnicima.

"Među potrošačima postoji ogroman apetit za ličnim podacima i otkrivanjem samih sebe, a to će vremenom samo rasti", izjavio je osnivač i direktor kompanije "DŽoboun" Hosein Rahman. Njegova kompanija proizvodi elektronske uređaje koji prate potrošnju kalorija osoba koje ih nose.

Procjenjuje se da će ove godine u svijetu biti prodato oko 30 miliona ovakvih uređaja.

Interesovanje korisnika ide dalje od fitnesa, pa tako žele da imaju uređaje koji će da im preporučuju filmove u zavisnosti od njihovog raspoloženja ili aparate koji zamjenjuju ključeve automobila ili kuća.

"To je zadivljujuće. Pred nama je uzbudljiva budućnost", izjavio je profesor Asim Smailagić, direktor laboratorije za nosive kompjutere Univerziteta Karnegi Melon, u Pensilvaniji.

Smailagić je počeo da radi na nosivim kompjuterima na univerzitetu prije oko 25 godina, a prvi projekti bili su ekrani koji se nose na glavi i prikazuju tehničke informacije potrebne za održavanje aviona.

Sofisticirani i jeftini senzori za pokrete, zvuk, dži-pi-es lociranje i napredne aplikacije iz pametnih telefona omogućice da nosivi kompjuteri postanu uobicajena stvar, smatra ovaj profesor..

CHEVROLET OV MODEL USKORO U EVROPI

Stingray će koštati 69.990 eura

Bombastično najavljivani Chevrolet Corvette Stingray u Evropu stiže ujesen, a bombastična će mu biti i cijena, koja će u Njemačkoj iznositi 69.990 eura.

Standardna oprema uključivat će sportski paket Z51 s poboljšanim aeropaketom za pojačavanje stabilnosti pri većim brzinama, elektronski diferencijal s ograničenim proklizavanjem, posebne amortizere, opruge i stabilizatore, poseban omjer stepeni prijenosa, sistem podmazivanja sa suhim karterom, hlađenje diferencijala i mjenjača, novi sistem magnetski podesivog ovjesa...

Ispod haube nalaziti će se 6,2-litarski V8 LT1 u kombinaciji s ručnim mjenjačem sa sedam brzina i funkcijom Active Rev Matching. Motor razvija 460 KS pri 6.000 okretaja u minuti, uz obrtni moment od 630 Nm. Ubrzanje do 100 km/h je za manje od četiri sekunde.





PARS
CAR SALES
PEOPLE HELPING PEOPLE

AT PARS CARS,
WE'RE TELLING YOU...

BAD CREDIT
DON'T SWEAT IT!

OVER 500
VEHICLES AVAILABLE

WITH THE **EASY as 123**
Credit Program

MT. ZION
6823 Mt. Zion Blvd.
Morrow, GA 30260
404-641-9682

Pažnja!
Zapošljavamo Auto Mehničara sa iskustvom od 5 godina

Visit www.AtlantaGiant.com

NEED A CAR...
JUST COME AND GET IT!

NEED A CAR LOAN?
WE HAVE THE SOLUTION!

one call | could save you 28%
on car insurance*

Call 1-855-297-3881 to see how much you could save.

esurance
an Allstate company

*National average annual savings based on data from customers who reported savings by switching to Esurance between 12/1/11 and 4/30/12.
© 2012 Esurance Insurance Services, Inc. All rights reserved. CA License #0C067625

RODBINSKE VEZE U SVIJETU FILMA

Kao i u drugim djelatnostima, i u filmu, što zbog genetskih predispozicija, što zbog načina života mnogi potomci slijede svoje roditelje, stričeve, tete i ujake te odaberu isti poziv. Međutim u Hollywoodu se glumci služe svakojakim sredstvima za dobivanje pozornosti i uloga, te je tako nekolicina njih ne želeći nositi teret postignuća predaka ili jednostavno zbog neslaganja s njima, promijenila svoja prezimena, ostavljajući tako nejasnim rodbinske odnose. Naravno nekolicina njih i nije posegla za takvim zahvatima na identitetu, pa ćemo u tekstu spomenuti i njih

Rodbinske veze u svijetu filma nisu ništa neobično, kao i drugim djelatnostima. Međutim, iz različitih razloga zvijezde Hollywooda, katkada žele prikriti vezu s drugim poznatim sudionicima filmske umjetnosti. U tekstu navodimo neke iznenađujuće rodbinske veze iz svijeta filma, ali i one sasvim uobičajene

Nicolas Cage i Francis Ford Coppola.



Pravo ime Nicolasa Cagea je Nicholas Kim Coppola i zapravo je nećak slavnog redatelja, tvorca filmske trilogije Kum. Upravo kako ne bi u svojoj glumačkoj karijeri bio posmatran kroz prizmu stričeva uspjeha, odnosno kako bi izgradio vlastitu reputaciju, Cage je na samim počecima karijere promijenio prezime i jedno slovo imena.

Jon Voight i Angelina Jolie

Ovo dvoje glumaca, oboje Oscarovci zapravo su otac i kći, a nisu razgovarali osam godina te su se pomirili 2009. godine. Imali su tenzije još od Angelinina djetinjstva, a 2002. njihov sukob izazvao je situaciju da Angelina odbaci očevo prezime

Janet Leigh i Jamie Lee Curtis


Glumica Janet Leigh jedna je od naslovnih glumica u Hitchcockovom Psichu, majka je glumice Jamie Lee Curtis poznatoj po ulozi u Noć vještica, a prezime im je različito iz razloga što se Janet udavala četiri puta. Jamien otac bio joj je drugi muž.

Martin Sheen i njegova djeca



Ovaj slavni glumac zapravo se pravim imenom zove Ramon Antonio Gerrard Estevez, a ima četvero djece i svi su glumci, najpoznatiji među njima Charlie Sheen, a osim njega Ramon Estevez, Renee Estevez i Ramon Estevez. Martin Sheen nije imao posebni razlog za uzimanje nadimka odnosno umjetničkog imena, a njegov najpoznatiji sin ga je slijedio u tome.

Warren Beatty i Shirley MacLaine



Glumica Shirley MacLaine glumila je u više od 70 filmova, a upečatljiva joj je uloga u filmu The Apartment. Njen rođeni brat je Warren Beatty duboko urezan u filmskoj povijesti po glavnoj ulozi u filmu Bonnie and Clyde.

SVI FILMSKI ŽANROVI **EURO**

- Akcioni
- Avantura
- Biografija
- Dječiji
- Dokumentarni
- Drama
- Fantazija
- Horor
- Istorijski
- Komediya
- Misterija
- Muzički
- Naučna fantastika
- Ratni
- Ljubavni
- Triler
- Kaubojski itd.

SA PREVODOM NA NAŠ JEZIK

SERIJE >> SPORT >> ZABAVA >> MUZIKA

EURO  **TV**

1-877-747-6097

INFO@EUROPLUS.TV

Brazil-svjetsko prvenstvo (SP) 2014. godine

Šta sa stadionima nakon svjetskog prvenstva u Brazilu?

Brazilski gradovi u kojim se nalaze stadioni i čiji klubovi ne igraju u prvoj ligi već sada užurbano traže način kako iskoristiti stadione vrijedne više miliona dolara. Brigu uglavnom zadaju visoki troškovi održavanja.

U subotu 15. juna 2013. u Brazilu je odigrana prva utakmica Confed Cupa. Brazil je pobedio Japan 3:0 (1:0) na nacionalnom stadionu Brasília, koji je izgrađen posebno za Confed Cup. Ovaj stadion može primiti oko 72.000 gledatelja, što ga čini drugim stadionom po veličini na kojem će se održavati svjetsko prvenstvo (SP) 2014. godine.

Naravno, organizatori se nadaju dobroj posjećenosti. Ipak ih je gradnja stajala preko 360 miliona eura. Stadion posjeduje namoderniji sistem skupljanja kišnice, koja se potom koristi za navodnjavanje travnjaka i u santiranim čvorovima. Inženjeri su naglasili da najnoviji fotonaponskih sustav postavljen na krovu, funkcionira kao "solarna elektrana"

Moderni, ali prazni

Nacionalni stadion, kao i drugi brazilski stadioni, po pitanju održivosti mogu biti uzor drugim arenama. Međutim, upravo bi mu moglo nedostajati ono što opravdava njegovo postojanje: navijači, gledatelji, veliki događaji. Već godinama nijedan klub iz okruženja glavnog grada Brasília, ne igra u Seriji A, najvišoj brazilskoj nogometnoj

ligi. Trenutačno najbolje plasirani tim "Brasiliense" igra u trećoj ligi. Stoga će vjerojatno biti teško ipuniti tribine stadiona do SP-a 2014.

Budućnost stadiona ne stvara glavobolje samo u glav-



nom gradu. I u Manausu, Cuiabá i Natal bi stadioni uskoro mogli biti "bijeli slonovi" - nakon što je mnogo novca i posla u njih uloženo, a za njih, nakon velikog sportskoj događaja, neće biti koristi

Stadioni su rijetko rasprodani.

"U Brasíliji, Manausu, Cuiabá i Natalu, ljudi jako vole nogomet", naglašava minister sporta, Aldo Rebelo. No, ispunjen stadion je u Brazilu prava rijetkost: čak i regionalna prvenstava pokrajina Rija de Janeiro i Rija Gran-

imaju iznad prosječna primanja po glavi stanovnika, s kojim si mogu pružiti i skupu cijenu karte za međunarodni događaj.

Budućnost je nesigurna

Lošiji su izgledi za Natal, Cuiabá i Manaus, smatra Prada. Već 2011. je SINAECO proveo istraživanje koje je pokazalo da su u tim gradovima nogometne ekipe slabo poznate i da je broj stanovnika premal da bi se isplatili ovako veliki stadioni. U Cuiabá se već provjerava mogu

li kabine u Pantanal areni poslužiti kao učionice za fakultete ili kao hotelske sobe.

Kako bi se najbolje mogla iskoristiti Arena da Amazônia u Manausu pokazat će istraživanje. Tamo se osim stadiona nalaze i teretane, kongresni centar i Sambódromo Manausa, u kojem se već planiraju slavljia. I "Arena das Dunas" u Natalu će nakon SP-a iznajmljivati prostor trgovinama.



de do Sul imaju problema s privlačenjem gledatelja, iako su to tradicionalni turniri ove države, objašnjava Rebelo. „Američka liga, za koju se tvrdi da ne pokazuje nogometnu tradiciju, privlači duplo više navijača od brazilske lige: oko 20.000 ljudi posjeti jednu utakmicu“, kaže ministar

Nogomet i šoping

Vlade pokrajina, koje se ne mogu uzdati u poznate ekipe žele garantirati profitabilno poslovanje stadiona i nakon SP-a. „Nijedan stadion na svijetu se ne financira isključivo od nogometa“, naglašava Claudio Monteiro, službenik SP-a u Brasíliji. Pored nogometnih utakmica i koncerti bi trebali doprinijeti ekonomskoj iskoristivosti stadiona nakon turnira. Uz to naravno postoji i šoping centar na prva četiri sprata: „Bit će trgovina, restorana, kafića, kina i pozorišta. Ovo je prva konstrukcija na svijetu, izgrađena po ovom konceptu“, uvjeren je Monteiro.

„U Brasíliji bi ovaj koncept mogao i uspjeti, smatra Rodrigo Prada, koordinator internet stranice „Copa“014.org“, koju je osnovao sindikat arhitekata i inženjera (SINAECO), za praćenje razvoja gradnje. Stanovnici glavnog grada

„Gubitak javnog novca“

Uprkos svim idejama Prada gleda na budućnost stadiona pesimistično. „Bit će gubitak javnog novca“. U argument da će SP dugoročno privlačiti ljude u ove krajeve on ne vjeruje: „Svijet poznaje močvarno područje Pantanala i prašumu Amazonije. Ipak su to najljepša mjesta u Brazilu. Bijeli slonovi nisu potrebni.



Najmoćniji: Opra Winfrey ne silazi s trona

Opra Winfrey, bivša TV voditeljka, producentkinja i filantrop, peti put predvodi listu najmoćnijih celebriteta u svijetu, jer je magazin "Forbes" upravo proglasio najmoćnijom ženom.

Na ljestvici 10 najmoćnijih poznatih ličnosti ove godine našlo se čak šest žena i četiri muškarca, a Oprino prvo mjesto prote-



Opra Winfrey

klih 12 mjeseci niko nije mogao da ugrozi.

Pjevačica Ledi Gaga je na drugom mjestu, potom slijede režiser i producent Steven Spielberg i pjevačice Bijonse i Madona.

"Niko drugi nema tu vrstu konzistentnosti i moći. Svega tri osobe se na našim listama pojavljuju od 1999. godine. To su Opra, Howard Stern i Steven Spielberg", rekla je Doroti Pomeranc iz "Forbesa".

Opra Winfrey možda nije zaradila najviše, jer se Madonin novčanik pokazao debljim i u njemu je vrtoglavih 125 miliona dolara, ali ju je njen položaj u Holivudu izbacio na neprikosnoveno prvo mjesto. Ona je institucija.

"Opra i dalje ima ogromnu moć, a to mi posmatramo. Samo je voljom, vezama i sposobnošću jednu kablovsku TV stanicu pretvorila u imperiju", navode u magazinu.

Iako je imala tešku operaciju kuka, zbog koje je skratila turneju, Ledi Gaga je zaradila 80 miliona dolara u posljednjih godi-

nu dana, zbog čega je, zajedno sa armijom obožavalaca i moćnim prisustvom u medijima i na društvenim mrežama, na drugom mjestu liste.

"Ona je i dalje ogromna sila u pop muzici. Čak i kada ne pjeva, ljudi pričaju o njoj", objasnila je Pomerancova.

Slavni režiser Spielberg, sa zaradom od 100 miliona, najbolje je kotirani muškarac na listi, prije Bon Džovija, koji je na sedmom, i Džastina Bibera, najmlađeg člana liste na devetom mjestu.

Pjevačica i glumica Dženifer Lopez, koja je prošle godine bila na prvom mjestu, ove godine je drastično "pala"



Steven Spielberg

na 12. mjesto, sa zaradom od 77 miliona dolara od juna prošle, do juna ove godine.

Prilikom sastavljanja liste magazin "Forbes" u obzir uzima zaradu, ali i prisustvo i uticaj u medijima.

Amira Medunjanin: Država BiH mora da zaštiti sevdalinku!

Odrasla je u sarajevskoj mahali, a sevdalinku je zaveljela od malih nogu. Danas ju izvodi tako, da i oni koji ne razumiju jezik na kojem pjeva, nisu ravnodušni. Vjeruje da je čovjek svojim rođenjem i dolaskom na ovaj svijet predodređen za nešto.

Amira kaže kako je imala sreću da nađe svoj pravi put i opravda svoje postojanje na ovom dunjaluku.

“Odrastala sam u Sarajevu, u mahali, gdje je prosto bilo nemoguće ostati ravnodušan na sve te pjesme koje su se čule sa radioprijemnika. Iz svake kuće je dopirala pjesma, miris kafe... Djetinjstvo i lijepa sjećanja održala su me kroz život i vodila, a sve vrijeme je ta pjesma bila pozadina cijele priče”, prisjetila se Medunjanin.

Njen prvi album “Rosa”, izdat 2005. godine, naišao je na sjajne kritike, kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom Evrope. Najveće zasluge za toliki uspjeh ne pripisuje samo sebi, već svim muzičarima sa kojima je saradivala i koji nisu zanemarivali tradiciju kroz svoj rad.

“Ja nisam interpretator sevdalinke, kako me mnogi nazivaju, već muzičke tradicije cijelog Balkana. Sjajno je što je ona došla na svjetsku muzičku scenu i prepoznata je kao nešto što je autentično i vrijedno. Mi smo se trudili, kroz muziku, na što ljepši način ispričati priču ovih prostora”, kazala je Medunjanin.

Za sebe kaže da ima sreću da joj je Bog dao da prenese energiju koja se na ovim prostorima akumulirala vijekovima.

Pjesme doživljava na svoj način, a svaka u njoj budi određenu emociju. Čak i u trenutku dok priča o njima, ne uspijeva sakriti osjećaje. Muziku čuje u nekom drugom instrumentalnom ruhu, što pripisuje odrastanju. Zanimljivo, pored sevdalinki, odrastala je uz muziku “Ekatarine Velike”, “Azre”, “Nick Cavea”... U svim tim pjesmama, pronalazila je ono što ona smatra sevdahom.

“Meni je bilo interesantno osloboditi tu energiju, pustiti je da se širi i obogaćuje u današnjem vremenu. Mnogi zamjeraju što se uvode neki instrumenti koji nisu karakteristični za sevdah. A meni je upravo to interesantno i samo potvrđuje i dokazuje koliko je to jaka muzička forma. Koliko je zapravo podložna improvizacijama i može otvoriti nove svjetove”, rekla je Medunjanin, dodavši kako je u tome ljepota i snaga sevdalinke.

U trenutku izvođenja sevdalinke, ne postoje jezičke barijere. Bilo da se radi o publici u Londonu, Parizu, Madridu. Kada je pjevala, publika je uvijek reagovala na isti način.

“I to na onim dijelovima pjesme gdje ja, koja znam tekst, osjetim damar da zaigra. To je neobjašnjivo. Ali, to je taj trenutak kada je umjetnik, koji pripovijeda tu sevdalinku, u potpunosti predan onome što govori. Bez toga, teško da i onaj koji sluša, a ne razumije riječ, može osjetiti tu emociju”, pojasnila je Medunjanin.

Ljudi ne razumiju jezik, ali muzika je univerzalna.

Na ovogodišnjem, trećem po redu Sarajevo Sevdah Festu (SSF) Amira Medunjanin nastupiće pred sarajevskom publikom sa još devet muzičara iz isto toliko balkanskih zemalja.

Muzičari iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Albanije, Makedonije, Turske, Bugarske, Rumunije i Grčke, sa Amirom kao predstavnicom BiH, publici će predstaviti tradicionalne pjesme svojih zemalja.

Iako joj je najteže nastupati “kod kuće”, ovaj put je drugačije, jer je fokus na ostalih devet muzičara.

“Sve zemlje jugoistočne Evrope dijele sličnu sudbinu. Imaju nevjerovatnu muzičku tradiciju, ali imam utisak da se nikad nije dala prilika da se dovoljno obrati pažnja na pojedinačne muzičke tradicije ovih zemalja. Možda se to desi nakon ovog projekta”, izrazila je nadu Medunjanin.

Ideja za ovakav zajednički nastup rođena je prije ljetnih Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine, kada je Medunjanin sa istim muzičarima nastupila na Trgu Trafalgar u Londonu u okviru Kulturne olimpijade. Cilj je bio pokazati da muzika ne poznaje granice. Muzičari iz deset različitih zemalja, a koje spaja muzika koja za njih ima univerzalnu vrijednost.

“Mi se trudimo da pošaljemo poruku. Svih nas deset smo operisani od politike. Ali, ako uspijemo samim dolaskom na scenu natjerati samo nekoliko ljudi da razmisle o tome da nismo na ovom svijetu zauvijek, to je uspjeh”, naglasila je Medunjanin.

Strancu, zapravo, nije teško objasniti šta je sevdalinka. Svi ljudi dijele iste, univerzalne emocije, bez obzira na geografsku lokaciju. Na svojim koncertima često ispriča glavnu poruku koju pjesma nosi i pokušaja je dočarati ljudima, kako bi zaista nešto iz nje naučili.

“Često me poslije koncerta ljudi pitaju gdje je nastala pjesma, u kojem dijelu BiH. Ja im objasnim i to im pomaže da malo bolje shvate i nas kao ljude, kako živimo, naše običaje. Da shvate da smo mi zaista dobri ljudi, a i sve poruke tih pjesama”, rekla je Medunjanin.

U posljednjih deset godina dolazi do popularizacije sevdalinke i njenog prepoznavanja kao autentične bosanskohercegovačke forme. Na tome je, kaže Medunjanin, trebalo raditi puno, a i ostalo je mnogo toga za napraviti, da bi prva asocijacija na BiH bila upravo sevdalinka.

Vrijeme je došlo da se sevdalinka zaštiti kao bosanska tradicionalna pjesma, istakla je Medunjanin, ali to bi trebalo da napravi država. Sevdalinka je opstala toliko vijekova takva kakva jeste, pa sigurno neće propasti u ovom vijeku. Ali, bilo bi lijepo da se malo ozbiljnije shvati to što imamo.

“Sjajno je to što imamo i Sevdah Fest. Prije rata smo imali festivale posvećene izvornoj muzici. Bilo bi super da se i u drugim gradovima BiH dešava ovaj festival. Prošle godine je bio i u Banja Luci i bilo bi odlično da se tako nastavi”, rekla je Medunjanin, istakavši kako je to dobar put ka zaštiti sevdalinke.

**OVAN** (21.03 - 20.04)

Ljubav: Nesporazumi koji vas prate u ljubavnom životu nisu beznačajni, ali ne predstavljaju ni temu koju treba uporno ponavljati. Zdravlje: Napeti ste, pa će vam pasati psihološko opuštanje.

**BIK** (21.04 - 20.05)

Ljubav: Osjećate se nekako zapostavljeno. Čini vam se da je trenutno situacija takva da vam partner posvećuje premalo pažnje, a to vas rastužuje i pomalo ljuti. Zdravlje: Odgovaraće vam relaksacija

**BLIZANCI** (21.05 - 20.06)

Ljubav: Ljubav dobija na važnosti. Ukoliko ste slobodni, pravi je trenutak da otpočnete vezu. Ukoliko ste zauzeti uživajte u postojećem odnosu. Zdravlje: Osjećate se odlično.

**RAK** (21.06 - 20.07)

Ljubav: Smeta vam osjećaj monotonije koja se nazire u odnosu s voljenom osobom i dojam da ste iznenada zapostavljeni u nečijim planovima. Zdravlje: Tokom mjeseca će vas pratiti blaga nervoza.

**LAV** (21.07 - 21.08)

Ljubav: Bez obzira na svoj emotivni status i godine, prihvatite igru zavođenja ili nečiju poruku. Odgovarat će vam novi emotivni kontakti. Zdravlje: U dobroj ste formi..

**DJEVICA** (22.08 - 22.09)

Ljubav: Potreban vam je trenutak inspiracije kako biste pokrenuli lavinu nečijih osjećaja i osjetili sreću. Zdravlje: U sjajnoj ste psihofizičkoj formi.

**VAGA** (23.09 - 22.10)

Ljubav: Nažalost, ljubavna zbivanja nisu po vašem ukusu. Partner vam jasno daje do znanja da ima svoje planove i ne želi slušati vaše ideje. Zdravlje: Izbjegavajte konfliktne situacije i velika opterećenja..

**ŠKORPIJA** (23.10 - 22.11)

Ljubav: Još uvijek se igrate. Ne znate na koju biste stranu pa ćete u toku mjeseca malo više flertovati, a malo manje se ozbiljnije pozabaviti mogućim vezama. Zdravlje: Usmjerite misli u pozitivnom smjeru.

**STRIJELAC** (23.11 - 20.12)

Ljubav: Još uvijek se igrate. Ne znate na koju biste stranu pa ćete u toku mjeseca malo više flertovati, a malo manje se ozbiljnije pozabaviti mogućim vezama. Zdravlje: Usmjerite misli u pozitivnom smjeru..

**JARAC** (21.12 - 19.01)

Ljubav: Pred voljenom osobom pokušavate djelovati tajanstveno, ali ne uspijevate prikriti svoje pravo raspoloženje ili emocije koje potiskujete u sebi. Zdravlje: Potreban vam je kreativan odmor.

**VODOLIJA** (20.01 - 18.02)

Ljubav: Stvari koje vama izgledaju zanimljivo, partner promatra s određenom dozom nepovjerenja i ima drugačije stavove. Opustite se. Zdravlje: Obratite pažnju na zdravlje, posebno na ishranu.

**RIBE** (19.02 - 20.03)

Ljubav: Partner s nestrpljenjem očekuje da mu posvetite emotivnu pažnju, pa uživajte u zajedničkim trenucima nježnosti. Zdravlje: Ovog mjeseca ćete biti puni energije.

Mala riznica velikih misli



Ivan Cankar (1876 - 1916)

Iskusna žena vidi i ono što je muškarcu zauvijek skriveno.



Francois - Marie Arouet de Voltaire (1694 - 1778)

Kad bog ne bi postojao, trebalo bi ga izmisliti.



Meša Selimović (1910 - 1982)

Ono što nije zapisano, i ne postoji; bilo pa umrlo.



William Shakespeare (1564 - 1616)

U nevolji ne gledaš s kim ćeš u postelju leći.



Mahatma Gandhi (1869 - 1948)

Pravilno vaspitanje sastoji se u tome da se iz svakog izvuče ono što je najbolje.



Immanuel Kant (1724 - 1804)

Upitamo li se da li valja gledati na ljudski rod kao na dobar ili loš soj: moram priznati da se baš nemamo čime pohvaliti.

KAFA KOJU PIJETE OTKRIVA KAKVA STE OSOBA

Iako nema naučno utemeljenje, sigurno je zabavno posmatrati ljude kroz šolju kafe koju ispijaju. Kako je većina Bosanaca poznata po kafanskim navikama, donosimo vam pregled osobnosti obzirom na razne vrste ovog toplog napitka. Pronađite sebe i provjerite opisuje li vas dobro kafa koju pijete ili ste ipak potpuno drugačija osoba.

Poznato je da su Bosanci nacija koja voli sjediti u kafićima i ispijati višesatne kafe. Zbog toga su mnogi turisti u čudu kad na klasičan radni dan dođu u jedan od većih bosanskih gradova, a usred radnog vremena ne može se pronaći slobodno mjesto u kafiću. Osim što Bosanci vole sjediti dugo u kafićima, imaju ukusa za dobru kafu. Kako postoji mnogo vrsta kafe, a svako ima neku svoju omiljenu, donosimo vam pregled raznih kafa koje opisuju osobu koja ih ispija.

Turska kafa

Minimalist koji ne voli velika društva. Osoba koja se najugodnije osjeća kad ima samo jednu osobu s kojom razgovara, a velika društva joj ne pašu. Ova osoba ne želi previše pokazivati osjećaje, a samo će u određenim okolnostima popustiti kočnicu i dopustiti drugima da je upoznaju.

Espresso

Osobe koje piju espresso prirodni su vođe, ali ponekad znaju pretjerati sa svojim promjenama raspoloženja. Iako nastoje održavati visoke standarde u poslu i osobnom životu, cinizam i sarkazam njima su odgovor na mnoge društvene situacije u kojima se nađu.

Kafa s mlijekom

Bila s toplim ili hladnim mlijekom, ova kafa opisuje osobu koja se ne voli suočavati s opasnostima. Analogija ponašanja i kafe može se zaključiti, kako tvrde autori knjige 'The You Code: What Your Habits Say About You' na način da se "opasna" kafa zapravo ublažava sa dodavanjem mlijeka.

Osoba koja pije ovu kafu voli održavati dobre odnose s familijom i prijateljima, a na nivou vrijednosti visoko joj se nalaze sigurnost i udobnost svoje 'privatne zone'

Cappuccino

U cappuccinu također ima kafe, a osoba koja ispija ovaj napitak je otvorena i uvijek je spremna družiti se. Po-



znata je po svojoj optimističnoj strani i njeguje sliku o sebi no ne mari previše za detalje..

Instant kava

Riječ je o uravnoteženoj osobi, koja je prilično mirna i nikad se ne žuri kad ide s tačke A na tačku B. Svejedno, zbog navedenog ovu osobu znaju smatrati površnom



i neambicioznom, no ona jednostavno ima svoj polaganiji životni put.

su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u sljedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

5	3	7	6	9	2	4	8	1
4	9	8	3	1	7	5	6	2
2	6	1	4	5	8	7	9	3
7	5	3	8	2	9	6	1	4
8	4	9	1	6	5	2	3	7
6	1	2	7	4	3	8	5	9
9	2	6	5	7	1	3	4	8
1	8	5	2	3	4	9	7	6
3	7	4	9	8	6	1	2	5

6					1	5		
			3	2		7		
	3			5		8		
5			7	6	8			
			5	4	9			2
		4		8			1	
		1		9	3			
		8	6					3

PRETPLATA

Ako ste zainteresovani da Vaš omiljeni magazin svaki mjesec dobijate na kućnu adresu, popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i pošaljite ga na adresu redakcije:
 Europa Magazine (pretplata), P.O. Box 867, Lawrenceville, GA 30046-0867
 E-mail: redakcija@europamagazine.info. Telefon: 678.743.5731.

KUPON ZA PRETPLATU
12 MJESECI - \$48.00

NAČIN PLAĆANJA: [] ČEK ILI MONEY ORDER
 [] VISA ILI MASTER CARD

IME I PREZIME: _____ TELEFON: _____ - _____ - _____

ADRESA: _____

GRAD, DRŽAVA, ZIP: _____

BROJ KREDITNE KARTICE: _____

ISTIČE: ____/____/____ POTPIS: _____



E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.743.5731
 Europa Magazine (pretplata) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046-0867

DIK BROWNE HOGAR STRAŠNI



REKLO BI SE DA SAM ZAMIŠLJEN...

A JA SE EVO VEĆ DESET MINUTA POKUŠAVAM SJETITI ŠTA ZNAČI ZAMIŠLJEN!!!



...DA PRETJERANO LUPAM GLAVU OKO NEKIH STVARI...



RECIMO, ZAŠTO PLJAČKAMO I PUSTOŠIMO I PO LOŠEM VREMENU?



TO JE ZATO ŠTO TI JE POTREBAN NOVAC DA KUPIŠ VEĆI BROD!

A, DA, TAČNO!

Došla Fata na svoje glasačko mjesto. Kako ona ulazi tako klaparaju cipele broj 55 koje je obula. Kada je ispunila svoju biračku dužnost upita je jedan od članova izborne komisije:

- Oprostite gospođo, zašto ste došli u tako velikim cipelama?
- Pa rekli su na TV-u da dođemo u što većem broju...

Opljačkali Mujo i Haso poštu i svaki uzme po jedan vreću. Za nekoliko mjeseci Mujo pita Hasu:

- Šta je bilo u tvojoj vreći?
- Pola miliona evra. Kupio sam kuću, auto... A u tvom?
- Ma, puna vreća računa. Plaćam pomalo, kol'ko mogu.

Ušao sljepac u ženski bar (greškom) i naruči on sebi piće. Nakon kraćeg

vremena vikne sljepac konobarici:

- Hoćeš li da čuješ vic o plavušama? Iste sekunde čitav bar se utihnuo i žena pored sljepca reče:
- Prije nego što ispričaš vic, moram ti reći pet razloga zašto ne bi trebalo da ga ispričaš, pa ti razmisli:

 1. Konobarica je plavuša.
 2. Ja sam plavuša od 90 kg sa crnim pojasom.
 3. Ova do mene je plavuša koja trenira hrvanje.
 4. Ta iza tebe je plavuša policajka.
 5. Izbacivač je plavuša. Priča li vam se vic o plavušama? - Ijutito ga upita ona.

A sljepac će na to:

- Ma jok, pa da moram pet puta da objašnjavam

VICEVI

MALI OGLASI

Europa magazin Vam nudi besplatne privatne male oglase do 20 riječi.

Popunite kupon sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine
(mali oglasi)
P.O. Box 867
Lawrenceville, GA 30046

ili na e-mail adresu:
redakcija@europamagazine.info

Prodaja

Prodajem zemljište 470m² Neum, iznad magistrale, pogled na more. Vlasništvo 1/1 struja, voda, tel. Završeni temelji i prva ploča 11mx14m, septička i čatrnja. Tel: 1 317 858 4780

Prodajem vikend kuću u Doboju, Trebavska 14 površine 5,5 x 7,5, prizemlje sa potkrovljem i 654 m² zemlje. Cijena 30.000 km, vlasništvo 1/1. Kontakt telefoni: +387 33 971 652 (Sarajevo) i 904 733 0813

Prodajem kuću novu s nedovršenim unutrašnjim radovima, 130m², vlasništvo 1/1, u Otesu, Sarajevo. U obzir dolazi i zamjena. Tel: 727-776-0755. E-mail: sanjadoll915@yahoo.com

Prodajem plac na Vašiću, kod motela Trenica, 600m². Cijena povoljna. Tel: 972-412-9015

Prodajem stanove od 40m² do 53m² u Banja Luci-Novakovići, nova gradnja sa terasom, blindo vrata. Tel: 616-970-6504. E-mail: enkozdz@yahoo.com

Prodajem kuću u Sarajevu, Logavina, Vrbanjuša 108, idealna lokacija 130m², terasa 7,20m², avlija 23m² sa zidom 2m visine, parking za tri auta ispred kuće. Cijena 180.000 KM. Tel: +387 (61) 167-2031 ili 804-270-0101

Prodajem dva stana u Sarajevu oba vlasništvo 1/1: 65m² (balkon 9m²) kod Socijalnog, 65.000 eura, 44m² preko puta bolnice Koševo 50.000 eura. Tel: +387-33-644-294

Prodajem ili mijenjam kuću 9x9m, novogradnja kod mosta u Bos. Brodu za Sl. Brod ili more. Tel: 904-482-8633 E-mail: elvirgazic@hotmail.com

Prodajem nedovršenu vikendicu na Vlašiću sa svim urednim papirima. Tel: 678-313-9914

Prodajem dvosoban stan u Sarajevu 54m², II sprat, Čengić Vila I. Tel: +387-65-689-787

Prodajem dvosoban stan u Sarajevu, 54m², III sprat, Dobrinja II. Tel: 425-673-1642

Povoljno izdajem pod zakup

četverosobnu kucu. Stone Mountain, u blizini parka. Tel: 404 717 3056

Prodajem dvoiposoban stan u Sarajevu, 65m², II sprat, Dobrinja III. U obzir dolazi i zamjena. Tel: +387-57-447-146 ili +387-65-568-111

Izdajem trosoban stan u Lawrenceville, GA 30046 Tel: 678-793-5400 od 9AM-20PM

Prodajem kuću, predgrađe Sarajeva, 140m², telefon, struja, voda, 4 duluma zemlje sa 108 voćaka. Tel: 011381 64 886 2544

Razno

Divorced man 50,5'10", 200lb, black-grau hair, black eyes, non-smoker, looking fore woman. E-mail: vatroslavkvadratic@yahoo.com

Divorced woman 45, 5'8", 140lbs, short red hair, blue eyes, non-smoking, desires to find a man in his 40-50's. E-mail: poloz3939@yahoo.com

Prodajem kamion VOLVO 670 2003-950.000 milja, Nove gume, hladnjak i mijenjac. Cijena \$12.000 nazovite 404-660-8229

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE DO 20 RIJEČI

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA -

Europa Magazine (mali oglasi) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046
E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.743.5731

Impressum

Europa Magazine
ISSN 1939-3423
Address: P.O. Box 867
Lawrenceville, Georgia 30046-0867
United States of America
Phone: +1 (678) 743 5731



E-mail: editor@europamagazine.info
www.europamagazine.info

Issued: monthly

Editor-in-chief: Haris Delalić
Senior Photographer and Graphic Design Manager: Dan Dalibor Spalat
Graphic Design: Aldin Ajanovic,
Internet Presentation: Damir Setkic
Freelance writer Europe: Milan Pekić
Community: Enes Selimović
Marketing manager: Dino Krgo



Pridružite se velikoj i sretnoj porodici
naših gledatelja, kontaktirajte

Jedna jedina
BosnaTV
bosnatv.com
USA/Kanada 1.800.771.0790

 **FASTV**
www.fastv.com
1-866-639-8911

EMC CARGO

WWW.EMCCARGO.COM



 **\$1.290**

AUTOMOBIL

 **\$1.390**

SUV/VAN

 **\$690**

MOTOR

 **\$790**

JET SKI/ATV

 **\$99**

PAKET

 **od \$100**

NAMJEŠTAJ

(po komadu)

SELIDBE USA-BOSNA

KONTEJNERI 20'ST I 40'HC - DOOR TO DOOR

* IZVOZ AUTOMOBILA, MOTORA, JEDRILICA,
ČAMACA, SKUTERA, SLANJE PAKETA

* BOSNA I HERCEGOVINA, HRVATSKA, SLOVENIJA,
SRBIJA, CRNA GORA, KOSOVO I OSTALE EVROPSKE ZEMLJE

Tel: 1-866-877-7271